

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE, PODGORICA**

**Finansijski izvještaj
za 2013. godinu**



IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima Društva UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva UNIQA neživotno osiguranje a.d. Podgorica (u daljem tekstu "Društvo") koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine i bilans uspeha, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika, druge napomene uz finansijske izveštaje i statistički aneks.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore, Zakonom o osiguranju Crne Gore, propisima Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i napomenom 2 uz ove finansijske izveštaje, kao i za interne kontrole za koje rukovodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje nastalo usled pronevere ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izveštajima. Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi zahtevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemo razumno uverenje da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.

Revizija podrazumeva primenu postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izveštajima, nastalog usled pronevere ili greške. Pri proceni ovih rizika revizor ceni interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izveštaja Društva u cilju izbora adekvatnih revizorskih postupaka u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola Društva. Revizija takođe obuhvata ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšteg prikaza finansijskih izveštaja.

Verujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore, Zakonom o osiguranju Crne Gore, propisima Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i napomenom 2 uz ove finansijske izveštaje.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Podgorica

Podgorica, 30. april 2014. godine

SADRŽAJ:

Bilans uspjeha	3
Bilans stanja	4-5
Izvještaj o promjenama na kapitalu	6
Izvještaj o novčanim tokovima	7
Napomene uz finansijske izvještaje	8-60

BILANS USPJEHA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2013

U EUR	Napomena	2013	2012
Poslovni prihodi			
Prihodi od premije osiguranja i saosiguranja	7	7.077.509	5.787.968
Neto prihodi od ostalih usluga	8	217.780	166.725
		7.295.289	5.954.693
Poslovni rashodi			
Rashodi naknada šteta	9	(3.437.112)	(2.400.009)
Rashodi za promjene neto tehničkih rezervisanja	10	23.911	(18.965)
Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja	11	(774.321)	(381.033)
		(4.187.522)	(2.800.007)
Dobitak/Gubitak – Bruto poslovni rezultat		3.107.767	3.154.686
Troškovi sprovidjenja osiguranja			
	12		
Troškovi sticanja osiguranja		(3.461.539)	(3.256.118)
Promjene u razgraničenim troškovima sticanja osiguranja		276.870	332.304
Amortizacija		(110.934)	(83.767)
Troškovi rada		(398.177)	(562.914)
Materijalni troškovi		(41.875)	(52.759)
Ostali troškovi usluga		(239.977)	(265.445)
Drugi troškovi		(51.877)	(67.702)
Umanjenje za prihode od provizije reosiguranja		328.066	353.912
		(3.699.442)	(3.602.489)
Dobitak/Gubitak- Neto poslovni rezultat		(591.676)	(447.803)
Finansijski rezultat od ulaganja, neto	13	283.763	245.338
Gubitak prije oporezivanja		(307.913)	(202.465)
Porez na dobit	14	-	(96.095)
Neto gubitak		(307.913)	(298.560)

BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBAR 2013. GODINE

U EUR	Napomena	2013	2012
AKTIVA			
Stalna imovina			
Nematerijalna imovina	15	155.348	201.077
Nekretnine i oprema	16	182.974	212.061
Dugoročna finansijska ulaganja	17	5.052.537	1.761.121
Odložena poreska sredstva	23	119.698	119.698
		5.510.557	2.293.957
Obrtna imovina			
Kratkoročna finansijska ulaganja	18	2.565.000	4.370.001
Gotovinska sredstva	19	56.468	28.824
Kratkoročna potraživanja	20	2.511.814	810.120
Udio reosiguravača u tehničkim rezervama	21	1.890.215	643.561
Odloženi troškovi sticanja osiguranja	22	1.900.046	1.623.177
Aktivna vremenska razgraničenja	22	148.058	116.434
		9.071.601	7.592.207
UKUPNA AKTIVA		14.582.158	9.886.074

PASIVA

Kapital i rezerve	24		
Akcijski kapital		7.495.000	6.195.000
Preneseni gubitak iz prethodnih godina		(2.825.662)	(2.527.102)
Gubitak tekuće godine		(307.913)	(298.560)
		4.361.425	3.369.338
<hr/>			
Rezervisanja i obaveze			
Bruto prenosne premije	25	5.617.031	3.884.563
Bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete	25	1.105.968	644.071
Bruto rezervisanja za nastale i neprijavljene štete	25	1.322.222	876.671
Doprinos za preventivu	25	189.273	258.580
Bruto rezervisanja za izravnjanje rizika	25	-	23.911
Kratkoročne obaveze	26	1.895.097	640.554
Dugoročne obaveze	27	9.712	15.821
Pasivna vremenska razgraničenja	28	81.431	172.565
		10.220.733	6.516.736
<hr/>			
UKUPNA PASIVA		14.582.158	9.886.074
<hr/>			

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE**

U EUR	Akcijski kapital	Gubitak	Ukupno
Stanje 1. januara 2012. godine	5.495.000	(2.527.102)	2.967.898
Emisija akcija	700.000		700.000
Gubitak tekućeg perioda		(298.560)	(298.560)
Stanje 31. decembra 2012. godine	6.195.000	(2.825.662)	3.369.338
Stanje 1. januara 2013. godine	6.195.000	(2.825.662)	3.369.338
Emisija akcija	1.300.000		1.300.000
Gubitak tekućeg perioda		(307.913)	(307.913)
Stanje 31. decembra 2013. godine	7.495.000	(3.133.575)	4.361.425

**IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA
2013. GODINE**

U EUR	2013	2012
Prilivi od premija	9.166.671	8.170.981
Prilivi od učešća u naknadi šteta	-	-
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda	13.558	-
Odlivi po osnovu naknada šteta	(2.923.801)	(1.970.130)
Odlivi po osnovu premija reosiguranja	(797.815)	(700.637)
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda	(1.662.402)	(1.518.816)
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dadžbina	(446.585)	(329.904)
Odlivi po osnovu zakupnina	(172.333)	(169.889)
Odlivi po osnovu provizija (zastupnicima i posrednicima)	(32.252)	(52.237)
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja	(3.574.244)	(3.029.939)
Neto prilivi gotovine iz poslovnih djelatnosti	(429.203)	399.429
Prilivi od ulaganja u hartije od vrijednosti	559.048	288.564
Prilivi po osnovu deponovanja kod banaka	1.805.001	-
Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	(3.559.202)	(655.556)
Odlivi po osnovu deponovanja kod banaka	-	(720.001)
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i ostalih sredstava	-	(79.561)
Neto odlivi gotovine po osnovu aktivnosti investiranja	(1.195.154)	(1.166.554)
Prilivi po osnovu izvršenih uplata kapitala	1.300.000	700.000
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	350.000	-
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita		(10.740)
Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.650.000	689.260
Neto promjena gotovine	25.643	(77.865)
Gotovina na kraju obračunskog perioda	54.467	28.824
Gotovina na početku obračunskog perioda	28.824	106.689

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Akcionarsko društvo za osiguranje imovine i lica "UNIQA neživotno osiguranje", Podgorica (u daljem tekstu "Društvo") osnovali su "UNIQA International Beiteiligungs" Vienna i "UNIQA Versicherungs-Holding" GmbH Vienna zaključenjem ugovora o osnivanju akcionarskog društva za osiguranje dana 31. decembra 2007. godine.

Vlada Republike Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Rješenjem br. 09-5/08 od 24. aprila 2008. godine, izdala je Društvu dozvolu za rad. Društvo je registrovano u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici 28. maja 2008. godine pod registarskim brojem 4-0008733/001 kada je i zvanično počelo sa radom.

Osnovnu djelatnost Društva predstavljaju sve vrste neživotnog osiguranja.

Sjedište Društva je u Podgorici, Svetlane Kane Radević 3/IV

Na dan 31. decembra 2013. godine, Društvo je imalo 141 zaposlenih (2012:153).

2. OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Osnovne računovodstvene politike primjenjene za sastavljanje ovih finansijskih izvještaja navedene su u daljem tekstu.

Finansijski izvještaji Društva prikazani na stranama od 3 do 7 sastavljeni su u skladu sa Zakonom o osiguranju („Sl. list RCG“ br. 78/06 ,19/07 i „Sl.list CG“ br.45/12) i Pravilnikom o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji RCG („Sl. list RCG“, br. 69/05, 80/08 i 32/11).

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima važećim u Crnoj Gori, koji se generalno baziraju na Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja („MSFI“).

Imajući u vidu razlike između navedenih regulativa koje regulišu izvještavanje Društava za osiguranje, ovi finansijski izvještaji odstupaju od MSFI u sljedećem:

1. Društvo obračunava iznos ispravki vrijednosti potraživanja u skladu sa Odlukom o načinu procjenjivanja aktive društva za osiguranje, donijetoj od strane Agencije za nadzor osiguranja. Navedena računovodstvena politika može usloviti značajne razlike u odnosu na vrednovanje ispravki vrijednosti (obezvrjeđenja) za procijenjenu nenaplativost finansijskih instrumenata na osnovu diskontovanja očekivanih budućih novčanih tokova primjenom originalne efektivne kamatne stope u trenutku odobravanja, u skladu sa zahtjevima MRS 39 „Finansijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje“.
2. Finansijski izvještaji su prikazani u formatu koji u pojedinim dijelovima odstupaju od prezentacije u skladu sa zahtjevima sa MRS 1 „Prikazivanje finansijskih izvještaja“

Usvojene računovodstvene politike korišćene za pripremu finansijskih izvještaja za 31.12.2013. godine konzistentne su sa računovodstvenim politikama primjenjenim u prethodnoj finansijskoj godini.

- a) Novi standardi i tumačenja koji još nijesu usvojeni

Određeni broj novih standarda, izmjena i dopuna i tumačenja standarda važeći su za godišnje periode koji počinju nakon 1. januara 2013. godine te nisu primjenjeni prilikom sastavljanja ovih finansijskih izvještaja. Ne očekuje se da će ijedan od pomjenutih standarda imati materijalno značajan uticaj na finansijske izvještaje Društva, izuzev standarda navedenih u tekstu dolje:

MSFI 9, 'Finansijski instrumenti', bavi se pitanjem klasifikacije, odmjeravanja i priznavanja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza. MSFI 9 objavljen je novembra 2009. i oktobra 2010. godine. Ovaj standard zamjenjuje one delove MRS 39 koji se odnose na klasifikaciju i odmjeravanje finansijskih instrumenata. MSFI 9 propisuje da se finansijska sredstva klasifikuju u dvije kategorije odmjeravanja: kao sredstva koja se odmjeravaju po fer vrijednosti i kao sredstva koja se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti. Odluka o klasifikaciji sredstava donosi se prilikom njihovog početnog priznavanja. Klasifikacija zavisi od poslovnog modela koji pravno lice koristi za potrebe upravljanja svojim finansijskim instrumentima, kao i od karakteristika instrumenta sa aspekta ugovornih novčanih tokova. Standard je, kada je riječ o finansijskim obavezama, zadržao najveći broj zahtjeva MRS 39. Glavna promjena ogleda se u tome što se u slučajevima kada se finansijske obaveze odmjeravaju po fer vrijednosti, dio promjene u fer vrijednosti nastale iz sopstvenog kreditnog rizika društva, knjiži u izvještaju o ukupnom ostalom finansijskom rezultatu a ne u bilansu uspjeha, osim ako pomenuto ne dovodi do obračunskog neslaganja.

IFRIC 21, 'Državni nameti', ustanovljava način računovodstvenog obuhvatanja obaveze plaćanja poreza koji nije porez na dobit. Tumačenje standarda daje odgovor na pitanje koji događaji povlače obavezu plaćanja poreza i u kom trenutku treba priznati tu obavezu. Društvo trenutno ne podliježe plaćanju materijalno značajnih poreza te standard nema materijalno značajan uticaj na Društvo.

Osim pomenutih, nema drugih MSFI i tumačenja IFRIC koji još uvijek nijesu stupili na snagu, a za koje se očekuje da će imati materijalno značajan uticaj na Društvo.

2.1. Pravila procjenjivanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu procjenjivanja istorijske vrijednosti osim finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju i finansijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha koji se procjenjuju po fer vrijednosti. Ostala finansijska imovina i obaveze iskazani su po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za odgovarajuće ispravke vrijednosti.

2.2. Korišćenje procjena i ključnih pretpostavki

Priprema finansijskih izvještaja u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji zahtijeva od rukovodstva donošenje procjena i pretpostavki koje utiču na primjenu politika i iskazane iznose imovine, obaveza, prihoda i rashoda. Procjene i uz njih vezane pretpostavke zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim činjenicama za koje se smatra da su razumni u datim uslovima i uz raspoložive informacije na datum izrade finansijskih izvještaja, a koje čine osnovu za procjenjivanje knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza koja nije lako utvrdiva iz drugih izvora. Stvarni rezultati mogu se razlikovati od ovih procjena.

Procjene i uz njih vezane pretpostavke kontinuirano se preispituju. Izmjene računovodstvenih procjena priznaju se u razdoblju u kojem je procjena izmjenjena i u budućim razdobljima, ako izmjena utiče i na njih.

Procjenjivanja rukovodstva koje se odnose na primjenu MSFI koji imaju značajan uticaj na finansijske izvještaje i procjene sa znatnim rizikom mogućeg značajnog usklađenja u idućoj godini opisane su u Napomeni 4.

2.3. Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Društvo nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti.

2.4. Uporedni podaci

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja Društva, primjenjivane su računovodstvene politike koje su konzistentne sa računovodstvenim politikama primenjenim u prethodnoj finansijskoj godini.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Preračunavanje stranih valuta

(a) Transakcije i stanja

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije od vrednosti po fer vrednosti čiji se efekti promena u fer vrednosti iskazuju u bilansu uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u odnosne rezerve u okviru revalorizovanih rezervi u kapitalu.

(b) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se odmjeravaju korišćenjem valute primarnog privrednog okruženja u kom Društvo posluje (funkcionalna valuta). Ovi finansijski izvještaji su prikazani u eurima ("EUR") koji predstavljaju funkcionalnu valutu i valutu prikazivanja finansijskih izvještaja Društva (izvještajna valuta).

3.2. Prihodi od premije osiguranja i saosiguranja

Prihodi od premije osiguranja i saosiguranja neživotnog osiguranja predstavljaju iznose fakturisane premije, nakon umanjenja za porez, koju osiguranik plaća osiguravaču na osnovu ugovora o osiguranju, odnosno saosiguranju, umanjene za iznos premije koji pripada narednom obračunskom periodu (prenosna premija). Visina premije utvrđena je tarifom premije prema vrsti osiguranja. Tarifnu politiku usvojio je Upravni odbor Društva.

Premija se sastoji od funkcionalne premije i režijskog dodatka. Funkcionalnu premiju čine tehnička premija i doprinos za preventivu. Režijski dodatak koristi se za pokriće troškova za sprovođenje osiguranja. Maksimalnu stopu režijskog dodatka utvrđuje organ određen statutom Društva.

Bonusi i popusti se odobravaju u skladu sa uslovima i u procentima propisanim internim aktima. Društvo odobrava popuste u skladu sa Tarifom a na osnovu procijenjenog rizika, dodatnog sistema zaštite, ugovorenog trajanja osiguranja, broja osiguranih rizika, u zavisnosti od načina i dinamike plaćanja premije i sl.

Neto prihodi od premija osiguranja obračunati su iz bruto premija osiguranja i aktivnog saosiguranja, koja je umanjena za udio reosiguranja i korigovana za promjenu bruto prenosne premije i promjenu učešća reosiguravača u prenosnoj premiji.

3.3. Rashodi naknada šteta

Rashodi naknada šteta predstavljaju rashode za isplatu šteta koji se utvrđuju na osnovu ugovora, akata poslovne politike, odnosno opštih akata Društva. Ovi rashodi uključuju i rashode procjene šteta i druge rashode definisane aktima Društva.

Neto rashodi naknada šteta obračunati su iz bruto naknada štete, koja je uvećana za troškove vezane za isplatu šteta, umanjena za regresna potraživanja i dio reosiguranja, i korigovana za promjenu bruto rezervisanja za štete i učešće reosiguranja u tim rezervacijama. Troškovi procjene sadrže eksterne i interne troškove procjene opravdanosti iznosa odštetnih zahtjeva za slučajevne šteta sa sudskim troškovima i troškovima vještaka, a sadrže i troškove naplate regresa.

3.4. Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja

Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja obuhvataju troškove doprinosa Garantnom fondu, troškove preventivnih aktivnosti, troškove nadzornog organa, troškove ispravke vrijednosti premije osiguranja, ostala rezervisanja i ostale neto troškove osiguranja.

3.5. Troškovi sprovođenja osiguranja

Troškovi sprovođenja osiguranja obuhvataju rashode koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Ove poslovne rashode čine rashodi za obavljanje djelatnosti osiguranja kao što su materijalni troškovi, zakupnine, amortizacija, bruto zarade, provizija zastupnicima za prodane premije osiguranja, reklama, reprezentacija i drugo.

Troškovi sprovođenja osiguranja obuhvataju: troškove sticanja osiguranja i sve druge operativne troškove koji su neophodni za obavljanje djelatnosti osiguranja. Ukupni troškovi sprovođenja osiguranja umanjuju se za prihode od provizija reosiguravača.

U skladu sa članom 102 Zakona o osiguranju, troškovi sticanja (pribavljanja) osiguranja mogu se razgraničiti u srazmjeri prenosne premije i ukupne premije.

Troškove pribave čine: troškovi koji se mogu direktno pripisati pribavi i troškovi koji se ne mogu direktno pripisati pribavi i koji se po ključu raspoređuju na troškove pribave, pri čemu se za ključ raspodjele uzima odnos broja zaposlenih u pribavi i ukupnog broja zaposlenih.

3.6. Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi obuhvataju prihode po osnovu kamate na finansijska sredstva, depozite i obveznice. Finansijski rashodi obuhvataju kamate po finansijskom lizingu i naknade za kupovinu obveznica.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata i drugi troškovi pozajmljivanja knjiže se u korist i na teret obračunskog perioda na koji se odnose.

3.7. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi uključuju troškove pribave polisa osiguranja i administrativne troškove.

Troškovi pribave

Troškovi pribave uključuju sve direktne troškove koji nastaju kod zaključivanja ugovora o osiguranju kao što su troškovi osoblja zaposlenog u prodaji, troškovi provizije, te troškovi marketinga i oglašavanja.

Administrativni troškovi

Administrativni troškovi uključuju troškove zaposlenih, amortizaciju ostale dugoročne materijalne imovine, trošak električne energije i ostale troškove. Ostali troškovi uključuju uglavnom troškove naplate premija, troškove otkaza polisa osiguranja, troškove upravljanja portfeljom i administrativne troškove poslova reosiguranja.

Troškovi operativnog zakupa

Plaćanja po operativnom lizingu priznaju se u bilansu uspeha linearnom metodom tokom trajanja zakupa. Popusti kod zakupa priznaju se u bilansu uspeha kao sastavni deo ukupnog troška zakupa.

3.8. Porezi

Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice (2011: 9%).

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspeha uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvo ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primjenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Priznavanje odloženog poreskog sredstva je moguće samo do granice do koje se očekuje da će njihov knjigovodstveni iznos biti nadoknaden u obliku ekonomskih koristi koje pritiču u osiguravajuće društvo u narednim periodima tj. da će iz korišćenja te imovine biti moguće ostvariti oporezive ekonomske koristi (oporeziva dobit). Imovina koja podleže oporezivanju se smanjuje u momentima kada nije izvjesno da će oporezive ekonomske koristi od imovine biti realizovane.

Odloženi porezi su obračunati primjenom stope od 9%.

Porezi, doprinosi i druge dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

Porezi, doprinosi i druge dažbine koji ne zavise od rezultata poslovanja uključuju druge poreze, kao i naknade i doprinose koji se plaćaju prema raznim republičkim i lokalnim poreskim propisima.

3.9. Klasifikacija ugovora

Ugovori kojima Društvo preuzima značajan rizik osiguranja od druge strane (ugovarač osiguranja) prihvaćajući nadoknaditi štetu ugovaraču polise ili drugom korisniku osiguranja ako nastupi određeni neizvesni budući događaj (osigurani događaj) koji negativno utiče na ugovarača polise ili drugog korisnika osiguranja klasifikuju se se kao ugovori o osiguranju. Takvi ugovori mogu sadržavati i finansijski rizik. U vidu opštih uslova, Društvo kao značajan osiguravajući rizik smatra mogućnost plaćanja naknada prilikom nastanka osiguranog događaja koje bi iznosile barem 5 više od obaveza za naknade u slučaju da se osigurani događaj nije dogodio.

Rizik osiguranja razlikuje se od finansijskog rizika. Finansijski rizik je rizik moguće buduće promene jedne ili više varijabli: kamatnih stopa, cena hartija od vrednosti, cena roba, kursa stranih valuta, indeksa cena ili stopa, kreditnog rejtinga ili kreditnih indeksa ili drugih varijabli, uz uslov da u slučaju nefinansijske varijable ta varijabla nije specifična za jednu ugovornu stranu. Ugovori o osiguranju također mogu donekle prenositi finansijski rizik.

Ugovori u kojima prenos rizika osiguranja s ugovarača polise na društvo nije značajan, klasifikovani su kao ugovori o ulaganju. Na datum bilansa stanja Društvo nije imalo ugovora o ulaganju.

3.10. Rezervisanja osiguranja neživota

Rezervisanje predstavlja procenjeni konačni trošak naknade svih šteta, uključujući direktne i indirektne troškove, proizašle iz događaja koji su nastali do datuma bilansa stanja. Neplaćeni troškovi i gubici po osnovi korekcije troškova sadrže procenu izveštajnih gubitaka i rezervisanje za nastale a neprijavljene štete.

3.11. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina se inicijalno priznaje po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne ispravnosti.

Nematerijalna imovina se vrednuje po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti i kumulativne gubitke zbog obezvređenja.

Amortizacija nematerijalne imovine se obračunava na nabavnu vrijednost sredstva na početku godine, kao i na sredstva stavljena u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda. Primjenjene stope su sledeće:

	Korisni vijek trajanja	%
Nematerijalna ulaganja	5	20%

3.12. Nekretnine i oprema

Nekretnine i oprema obuhvataju ona sredstva koja su potrebna za neposredno obavljanje djelatnosti osiguranja i čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od jedne godine.

Nekretnine i oprema se inicijalno priznaje po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača, uvećana za sve troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Naknadni troškovi su troškovi zamjene djelova (ugradnja novih rezervnih djelova), remonta i generalnih popravki i priznaju se kao povećanje sadašnje vrijednosti ako je vjerovatno da će po tom osnovu doći do priliva budućih ekonomskih koristi i ako se ti troškovi mogu pouzdano izmjeriti.

Troškovi nastali po osnovu tekućeg održavanja nekretnina i opreme, zamjena i ugradnja sitnih rezervnih djelova i potrošnog materijala, kao i troškovi svakodnevnih popravki opreme, smatraju se rashodom perioda u kom su nastali.

Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja ili prodaje opreme i nematerijalnih ulaganja, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio ostalih poslovnih prihoda ili ostalih poslovnih rashoda.

Amortizacija nekretnina i opreme se obračunava na nabavnu vrijednost na početku godine kao i na nematerijalna ulaganja i opremu stavljenu u upotrebu tokom godine, primjenom proporcionalnog metoda. Primjenjene stope su sljedeće:

	Korisni vijek trajanja	%
Automobili	6.5	15.38 %
Ostala oprema	5-8	12.5-20%
Kancelarijski namještaj	8	12.5%
Kompjuterska oprema	4	25%

Upotrebnim vijek trajanja nekretnina i opreme preispituje se periodično i ako su očekivanja zasnovana

na novim procjenama značajno različita od prethodnih, obračun troškova amortizacije za tekući i budući period se koriguje.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica metod obračuna amortizacije za poreske svrhe se razlikuje od metoda obračuna amortizacije za računovodstvene svrhe. Naime, amortizacija opreme za poreske svrhe obračunava se primjenom degresivnog metoda.

3.13. Finansijska sredstva

Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva, od momenta kada je Društvo ugovornim odredbama vezano za instrument.

Klasifikacija i priznavanje

Društvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u sljedeće kategorije: krediti i potraživanja, finansijska sredstva koja se drže do dospijea i ostale finansijske obaveze. Klasifikacija zavisi od namjere s kojom su finansijska sredstva i obaveze stečeni. Rukovodstvo određuje klasifikaciju finansijskih sredstava i finansijskih obaveza prilikom početnog priznavanja i ukoliko je prikladno, ponovo je procjenjuje na svaki datum bilansa stanja.

Kredit i potraživanja

Kredit i potraživanja predstavljaju ne derivativana finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim rokovima plaćanja koja se ne kotiraju ni na jednom aktivnom tržištu. Uključuju se u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi duži od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja. U tom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva. U bilansu stanja Društva kredit i potraživanja obuhvataju Dugoročne finansijske plasmane, kratkoročna potraživanja, kratkoročne finansijske plasmane i gotovinu i gotovinske ekvivalente.

Finansijska sredstva koja se drže do dospijea

Ulaganja koja se drže do dospijea su nederivatna finansijska sredstva koja imaju fiksna ili određiva plaćanja i fiksno dospijee, za koje Društvo ima pozitivnu namjeru i sposobnost držanja do dospijea. Svaka prodaja ili reklasifikacija značajnijeg iznosa unutar ulaganja koja se drže do dospijea, uzrokovala bi reklasifikaciju ukupnog portfelja ulaganja koja se drže do dospijea u sredstva raspoloživa za prodaju te onemogućila Društvu klasifikaciju vrednosnih papira u kategoriju ulaganja koja se drže do dospijea u tekućoj i naredne dvije finansijske godine.

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze čine sve finansijske obaveze koje nisu raspoređene u kategoriju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha.

Priznavanje i prestanak priznavanja

Kupovina i prodaje ulaganja koja se drže do dospijea priznaju se na datum trgovanja, odnosno datum kada se Društvo obavezuje na kupovinu ili prodaju instrumenata. Kredit i potraživanja i finansijske obaveze koje se vode po amortizovanom trošku priznaju se u trenutku kada je finansijsko sredstvo prenjeto korisnicima kredita, odnosno obaveza primljena od davaoca kredita.

Društvo prestaje da priznaje finansijska sredstva (u cjelosti ili djelimično) kad isteknu prava na prilive gotovinskih tokova od finansijskih sredstava ili kad izgubi kontrolu nad ugovornim pravima nad tim finansijskim sredstvima. Navedeno se događa kada Društvo prenese suštinski sve rizike i koristi od vlasništva na drugi poslovni objekat ili kada su prava ostvarena, predata ili istekla.

Društvo prestaje priznavati finansijske obaveze samo kada one prestanu postojati, tj. kada su ispunjene, otkazane ili istekle. Ukoliko se uslovi finansijske obaveze promijene, Društvo će prestati priznavati tu obavezu i istovremeno priznati novu finansijsku obavezu s novim uslovima.

Početno i naknadno mjerenje

Finansijska sredstva i obaveze početno se priznaju po fer vrijednosti uvećanoj za, u slučaju finansijskih sredstava i finansijskih obaveza koje nisu prikazane po fer vrijednosti u bilansu uspjeha, transakcijske troškove, koji se direktno povezuju sa sticanjem ili izdavanjem finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza.

Kredit i potraživanja i ulaganja koja se drže do dospelosti vrednuju se po amortizovanom trošku umanjenom za obezvređenje. Finansijske obaveze koje se ne raspoređuju u grupu po fer vrijednosti kroz račun bilansa uspjeha vrednuju se po amortizovanom trošku. Premije i diskonti, uključujući početne transakcijske troškove, uključuju se u knjigovodstveni iznos pripadajućeg instrumenta i amortizuju se koristeći efektivnu kamatnu stopu tog instrumenta.

Dobici i gubici

Dobici i gubici iz promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza po fer vrijednosti priznaju se u bilansu uspjeha.

Dobici i gubici proizašli iz promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoložive za prodaju priznaju se direktno u rezervama fer vrijednosti u kapitalu.

Gubici od umanjenja vrijednosti, dobici i gubici od kursnih razlika, prihod od kamata, kao i amortizacija premije ili diskonta, za monetarna sredstva raspoloživa za prodaju, priznaju se u bilansu uspjeha. Prihod od dividende priznaje se u bilansu uspjeha. U trenutku prodaje ili drugačijeg prestanka priznavanja finansijskih sredstava raspoložive za prodaju, svi kumulativni dobici ili gubici prenose se iz kapitala i rezervi u bilans uspjeha.

Dobici i gubici od finansijskih instrumenata koji se vrednuju po amortizovanom trošku mogu također nastati prilikom prestanka priznavanja ili obezvređenja finansijskog instrumenta i priznaju se u bilansu uspjeha.

Principi mjerenja fer vrijednosti

Fer vrijednost finansijskih sredstava i obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i finansijskih sredstava raspoložive za prodaju je njihova kontinuirana prodajna tržišna cijena na datum bilansa, bez umanjenja za troškove prodaje. Ukoliko tržište za finansijska sredstva nije aktivno (i za hartije od vrijednosti koje se ne kotiraju) ili ako se, zbog drugih razloga, fer vrijednost ne može pouzdano utvrditi na osnovi tržišne cijene, Društvo utvrđuje fer vrijednost korišćenjem tehnika procjene. One uključuju korišćenje cijena ostvarenih u nedavnim transakcijama između informisanih i spremnih strana, pozivanje na druge u suštini slične instrumente , analizu diskontovanih novčanih tokova i cjenovne opcijske modele, pri tome maksimalno koristeći podatke sa tržišta i što je manje moguće oslanjajući se na specifičnost subjekta.

Kod primjene metode diskontovanog gotovinskog toka, procjenjeni budući gotovinski tokovi se zasnivaju na najboljoj procjeni rukovodstva, a diskontna stopa je tržišna stopa važeća na datum bilansa stanja za finansijske instrumente sa sličnim uslovima. Kod upotrebe cjenovnog modela, koriste se tržišno povezane veličine važeće na datum bilansa stanja. Na datum bilansa stanja, Društvo nije imalo finansijska sredstva raspoloživa za prodaju čija bi se fer vrijednost odredjivala korišćenjem tehnike procjene.

Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava

Društvo provjerava na svaki datum bilansa stanja postoje li objektivni dokazi za obezvređenje finansijskih sredstava koja nije klasifikovana kao finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz račun bilansa uspjeha. Obezvređivanje finansijskih sredstava se vrši ukoliko postoji objektivni dokaz da je nastupio događaj koji uzrokuje umanjene vrijednosti nakon početnog priznavanja sredstva, te navedeni događaj koji uzrokuje obezvređenje ima uticaj na buduće novčane tokove od sredstva, koji se mogu realno procijeniti.

Društvo uzima u obzir dokaz o umanjenju vrednosti na pojedinačnu imovinu te na grupnom nivou. Sva pojedinačno značajna finansijska imovina proverava se zbog umanjenja vrednosti na pojedinačnoj osnovi. Sva pojedinačno značajna finansijska imovina za koju nije prepoznato umanjenje vrednosti uključuje se u osnovicu za proveru umanjenja vrednosti na grupnoj osnovi zbog umanjenja koje je nastalo, ali nije još prepoznato. Imovina koja nije pojedinačno značajna, proverava se na grupnoj osnovi za umanjenje vrednosti, grupirajući finansijsku imovinu (koja se vodi po amortizovanom trošku) na osnovi sličnih obeležja rizika

Objektivni dokaz umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava (uključujući vlasničke hartije od vrijednosti) uključuje neizmirenje obaveza ili kašnjenje dužnika, značajan ili dugotrajan pad fer vrijednosti glavnice hartije od vrijednosti, restrukturiranje kredita ili avansa od strane Društva prema uslovima koje Društvo inače ne bi razmatralo, indikacije da će dužnik ili izdavalac ući u stečajni postupak, nestanak aktivnog tržišta za hartiju od vrijednosti, ili ostale dostupne podatke vezane uz grupu sredstava, kao što su nepovoljne promjene u platnom položaju dužnika ili izdavaoca unutar te grupe, ili ekonomski uslovi koji su povezani s neizmirenjem obaveza unutar te grupe.

U svrhu grupne procene umanjenja vrednosti, Društvo koristi statistički model istorijskih trendova verovatnoća neizmirenja, vremenskog razdoblja nadoknade i iznosa nastalog gubitka, usklađenih za procene rukovodstva o tome jesu li trenutni ekonomski i kreditni uslovi takvi da mogu uticati da stvarni gubici budu veći odnosno manji nego što predlaže istorijski model.

Stope neizmirenja i gubitka te očekivano vremensko razdoblje budućih nadoknada redovno se usklađuju prema ostvarenim ishodom kako bi bile referentne i prikladne.

Gubitak od obezvređenja sredstava koja se vode po amortizovanom trošku utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti finansijskih sredstava i sadašnje vrijednosti očekivanih gotovinskih tokova diskontovanih originalnom efektivnom stopom tog sredstva. Gubici se priznaju u bilansu uspjeha.

Ukoliko naknadni događaj rezultuje smanjenjem iznosa gubitka od umanjenja vrednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja vrednosti se prihoduje kroz bilans uspeha.

Na svaki datum bilansa stanja Društvo procjenjuje postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrednosti finansijske imovine raspoložive za prodaju, uključujući u slučaju glavnice hartije od vrednosti raspoloživih za prodaju, značajan ili dugotrajan pad fer vrednosti hartije od vrednosti ispod njihove

nabavne vrednosti. Ako takvi dokazi postoje za finansijsku imovinu raspoloživu za prodaju, kumulirani gubitak – koji se meri kao razlika između nabavne vrednosti i tekuće fer vrednosti umanjene za gubitak od umanjenja vrednosti navedene finansijske imovine koja je prethodno priznata u bilansu uspeha – uklanja se iz glavnice i priznaje u bilansu uspeha.

Gubici od umanjenja vrednosti glavnice instrumenata priznatih u bilansu uspeha ne ukidaju se naknadno. Gubitak od umanjenja vrednosti ukida se u bilansu uspeha, ako se u naknadnom razdoblju fer vrednost dužničkog instrumenta raspoloživog za prodaju poveća, te ako se navedeno povećanje može objektivno povezati s događajem koji je nastao nakon priznavanja gubitka od umanjenja vrednosti u bilansu uspeha.

3.16 Krediti i potraživanja od banaka

Depoziti kod banaka klasifikovani su kao krediti i potraživanja i vrednuju se po amortizacionoj vrednosti umanjenoj za gubitke po osnovu obezvređenja.

3.14. Potraživanja za premiju i ostala potraživanja

Potraživanja za premiju i ostala potraživanja čine potraživanja za fakturisane iznose premija osiguranja koja nisu naplaćena na dan bilansiranja kao i druga potraživanja od kupaca.

Potraživanja se procenjuju po nominalnoj vrijednosti umanjenoj indirektno za iznos vjerovatne nenaplativosti potraživanja, a direktno, ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana .

Potraživanja se inicijalno priznaju po nominalnoj vrijednosti, a na dan bilansa se iskazuju po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za procjenu rukovodstva o potencijalnoj nenaplativosti potraživanja.

Ispravka vrijednosti potraživanja se utvrđuje onda kada postoji objektivni dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sva potraživanja prema prvobitnim uslovima potraživanja. Rukovodstvo Društva utvrđuje ispravku vrijednosti plasmana imajući u vidu pri tome urednost u plaćanju, finansijsko stanje dužnika i slične faktore.

Ispravka vrijednosti potraživanja i plasmana iz poslovanja vrši se u skladu sa Odlukom o načinu procjenjivanja aktive društva za osiguranje, donijetoj od strane Agencije za nadzor osiguranja.

Potraživanja od dužnika kod koji je dospelost bitan element pojedinačno se razvrstavaju u četiri kategorije na osnovu solventnosti i likvidnosti dužnika i blagovremenosti u izmirivanju njihovih obaveza.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se gotovina u blagajni Društva i novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka.

3.15. Obaveze iz poslovanja

Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze iz poslovanja se procenjuju po njihovoj nominalnoj vrijednosti.

3.16. Netiranje finansijskih instrumenata

Finansijska imovina i obaveze se netiraju, te se u bilansu stanja iskazuju u neto iznosu, u slučaju kada postoji zakonski dozvoljeno pravo na prebijanje priznatih iznosa i postoji namera plaćanja na neto principu ili istovremene realizacije imovine i izmirenja obaveza.

3.17. Kapital

Prema članu 92 Zakona o osiguranju, kapital društva za osiguranje čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala (član 92a i 92b), umanjen za odbitne stavke iz člana 92c ovog zakona.

Garantni kapital

Radi obezbjeđenja trajnog izvršenja obaveza, društvo za osiguranje je prema odredbama Zakona o osiguranju, dužno da ima garantni kapital.

Garantni kapital Društva čini zbir osnovnog i dopunskog kapitala.

Osnovni kapital čini: akcijski kapital, rezerve kapitala koje se ne odnose na obaveze iz osiguranja, prenesena dobit iz prethodnih godina. Obračunati osnovni kapital umanjuje se za: otkupljene sopstvene akcije, nematerijalnu imovinu, preneseni gubitak i gubitak tekuće godine, razliku nediskontovanih i diskontovanih tehničkih rezervi za rezervisane štete.

Dopunski kapital čine: akcijski kapital uplaćen na osnovu kumulativnih povlašćenih akcija, podređeni dužnički instrumenti, rezerve kapitala povezane sa kumulativnim povlašćenim akcijama, druge kategorije (1. vrijednost matematičke rezerve koja u obračunu ne uzima u obzir stvarni trošak pribavljanja osiguranja umanjena za vrijednost matematičke rezerve koja u obračunu uzima u obzir stvarni trošak pribavljanja, pri čemu stvarni troškovi pribavljanja u obračunu matematičke rezerve ne smiju prelaziti 3,5% osigurane sume; 2. revalorizacione rezerve imovine koje ne ulaze u sastav imovine za pokriće tehničkih rezervi), pri čemu se navedene druge kategorije mogu uključiti u obračun dopunskog kapitala samo na osnovu saglasnosti regulatornog organa.

Iznos dopunskog kapitala ne može prelaziti 50% iznosa osnovnog kapitala utvrđenog članom 92 a Zakona o osiguranju Repulike Crne Gore.

Prilikom obračuna kapitala društva za osiguranje, zbir osnovnog i dopunskog kapitala umanjuje se za :

- udjele u drugim društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje, bankama, brokerskim i dilerskim društvima, društvima za upravljanje i drugim finansijskim institucijama, ako ti udjeli prelaze iznos od 20% učešća u kapitalu i ulaze u obračun adekvatnosti kapitala tih društava;
- ulaganja u podređene dužničke instrumente i druga ulaganja u društva iz prethodne tačke, koja se uzimaju u obzir pri obračunu adekvatnosti kapitala tih društava;
- akcije koje se ne kotiraju na organizovanom tržištu i druga sredstva koja nije moguće koristiti za izmirenje dospjelih novčanih obaveza.

3.18. Prenosne premije

Prenosne premije su dio premije koji se koristi za pokriće obaveza iz osiguranja koje nastaju u

narednom obračunskom periodu. Prenosne premije se obrazuju izdvajanjem iz ukupne premije osiguranja na kraju tekućeg obračunskog perioda, odvojeno za svaku vrstu osiguranja, srazmjerno vremenu trajanja osiguranja. Prenosna premija se obračunava po principu bruto premije - osnovicu za obračun čini obračunata (fakturisana) bruto premija. Obračun prenosne premije vrši se prema vremenu trajanja osiguranja odnosno metodom pro-rata-temporis, čime se obezbeđuje da u periodu za koji se utvrđuje rezultat poslovanja, bude prihodovana samo ona obračunata i fakturisana premija koja se odnosi na taj period.

Prenosne premije utvrđuje ovlašćeni aktuar.

3.19. Tekuci i odloženi porezi

Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Stopa poreza na dobit je proporcionalna i iznosi 9% od poreske osnovice (2012: 9%).

Oporeziva dobit se utvrđuje na osnovu dobiti Društva iskazane u bilansu uspjeha uz usklađivanje prihoda i rashoda u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odloženi porez na dobit

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvo ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primjenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti. Odloženi porezi su obračunati primjenom stope od 9%.

3.20. Rezervisane štete

Rezervisane štete predstavljaju iznose za prijavljene nelikvidirane štete, štete u sporu i nastale i neprijavljene štete. Iznos rezervacije se utvrđuje prema aktima poslovne politike Društva za prijavljene nelikvidirane štete prema procijenjenim iznosima nelikvidiranih šteta nastalih do 31. decembra tekuće godine.

U skladu sa aktima poslovne politike, utvrđivanje visine sredstava za prijavljene nelikvidirane štete prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja vrši se pojedinačnim popisom i utvrđivanjem visine svake nelikvidirane štete. Obračun rezervisanih nastalih neprijavljenih šteta u sljedećim vrstama osiguranja: Osiguranje od posledica nezgode, Osiguranje motornih vozila, Osiguranje od odgovornosti zbog

upotrebe motornih vozila i Osiguranje od opšte odgovornosti, vrši se po metodi lančane ljestvice i metodi očekivane kvote šteta, u skladu sa Pravilnikom o blizim kriterijumima i načinu obracunanja tehnickih rezervi za rezervisane štete.

Prilikom utvrđivanja iznosa rezervacije polazi se od principa da rezervisani iznos bude dovoljan za izmirenje obaveza po odštetnom zahtjevu u vrijeme kada se očekuje likvidacija i isplata štete. Za nastale prijavljene a nerješene štete u redovnom postupku za koje je utvrđen pravni osnov ali nisu pribavljeni potrebni dokumenti na osnovu kojih bi se mogao pouzdano obračunati iznos rezervacije, visina rezervacije se utvrđuje, za svaku štetu posebno, najmanje u visini prosječnog iznosa rešenih šteta u tekućoj godini za vrstu osiguranja kojoj ta šteta pripada.

Rezervisane nastale neprijavljene štete na dan 31. decembar tekuće godine obračunavaju se na osnovu podataka o riješenim i rezervisanim štetama. Za nastale, a ne prijavljene štete, rezervisanje se obračunava kao proizvod koeficijenta za obračun nastalih neprijavljenih šteta za svaku vrstu osiguranja i zbira riješenih šteta u samoprizržaju u tekućoj godini i rezervisanih šteta u samoprizržaju za nastale prijavljene a nerješene štete na dan obračuna. U skladu sa aktima poslovne politike, ovaj koeficijent se izračunava kao trogodišnji prosjek (uključujući i tekuću godinu) koeficijenta koji predstavlja količnik zbira iznosa šteta riješenih u toku godine i rezervisanih, nastalih prijavljenih, šteta na dan 31. decembra, koje su nastale u prethodnom periodu a prvi put prijavljene u godini za koju se utvrđuje ovaj koeficijent i zbira iznosa šteta rešenih u toku godine i rezervisanih, nastalih prijavljenih, šteta na dan 31. decembar u godini za koju se utvrđuje taj koeficijent. Za obračun ukupno rezervisanih šteta po vrstama osiguranja, ukupni iznosi rezervisanih nastalih prijavljenih a nerješenih šteta i nastalih neprijavljenih šteta, koriguju se koeficijentom rezervacije troškova u vezi s rješavanjem i isplatom šteta.

3.21. Primanja zaposlenih

Obaveze za penzije

Društvo, u normalnom toku poslovanja, vrši plaćanja Crnoj Gori u ime svojih zaposlenih. Svi zaposleni Društva dio su penzionog plana Crne Gore. Svi doprinosi koji su obavezni po penzionim planu Crne Gore se vode kao trošak u periodu kada nastanu. U Društvu ne postoji nijedan drugi penzioni plan niti naknade zaposlenima nakon penzionisanja i stoga nema obaveze u tom smislu. Isto tako, Društvo nema obavezu da obezbjeđuje buduće naknade sadašnjim ni bivšim zaposlenima, već sve naprijed navedeno sprovodi u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Otpremnine

Saglasno Opštem kolektivnom ugovoru zaposlenima se isplaćuje otpremnina prilikom odlaska u penziju ili najkasnije u roku od 30 dana od dana odlaska u penziju. Otpremnina se isplaćuje i u slučajevima prestanka potrebe za radom zaposlenih, kada se posebnom odlukom nadležnog organa u Društvu utvrđuje Program ostvarivanja prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba (višak radnika). U svim navedenim slučajevima isplatom otpremnine prestaju materijalne ili bilo kakve druge obaveze Društva prema zaposlenima koji su primili otpremninu.

Sadašnja vrijednost budućih obaveza po osnovu otpremnina po procijeni rukovodstva Društva nema materijalno značajan efekat na finansijske izvještaje posmatrane u cjelini i zbog toga u ovim finansijskim izvještajima nisu izvršena rezervisanja po osnovu navedenih beneficija zaposlenih.

3.22. Finansijski lizing

Finansijski lizing je lizing kojim se suštinski prenose svi rizici i koristi povezani sa vlasništvom nad predmetom lizinga. Početno priznavanje se vrši po nižoj od sledeće dvije vrijednosti: fer vrijednost

predmeta lizinga ili sadašnja vrijednost minimalnih plaćanja za lizing. Ukupna plaćanja se dijele na otplatu rate i kamatu. Kamata se priznaje kao rashod u periodu na koji se odnosi.

4. KLJUCNE RACUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUDJIVANJA

Ova napomena dopunjuje prezetaciju politika Društva o upravljanju finansijskim rizicima (Napomena 6) i o upravljanju rizikom osiguranja (Napomena 5).

Društvo radi procene i pretpostavke o budućnosti. Takve računovodstvene procene, po definiciji, će retko odgovarati stvarnim rezultatima. Procene i rasudjivanja koje nose znatan rizik mogućih značajnih uskladjivanja knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u sljedećoj poslovnoj godini, opisane su u nastavku.

Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se veruje da će u datim okolnostima biti razumna.

Fer vrednost finansijskih instrumenata

Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se primenom tehnike procene. Društvo koristi sopstvena prosudjivanja u odabiru raznolikih metoda i sačinjava pretpostavke koje se uglavnom zasnivaju na tržišnim uslovima postojećim na datum bilansa stanja. Društvo primenjuje analizu diskontovanog novčanog toka za različita finansijska sredstva raspoloživa za prodaju kojima se nije trgovalo na aktivnom tržištu.

Umanjenje vrednosti finansijskih sredstava

Društvo se rukovodi smernicama MRS 39 da odredi koja je vrednost finansijskih sredstava koja se drže dospeća i potraživanja za premiju. Ovo određivanje zahteva značajno prosuđivanje. Prilikom prosuđivanja Društvo, među ostalim faktorima, procenjuje: trajanje i obim do kojeg je fer vrednost ulaganja manja od troška i finansijsko stanje primaoca ulaganja i izgleda za okončanje posla u skoroj budućnosti, uključujući faktore kao što su učinak industrije i sektora, promene u tehnologiji i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.

Neizvesnost procena vezanih za formiranje rezervisanja

Najznačajnije procene vezane uz finansijske izveštaje Društva odnose se na formiranje rezervi. Društvo ima relativno konzervativan pristup formiranju rezervi i primjenjuje propise Agencije za nadzor osiguranja. Rukovodstvo veruje da je postojeći nivo rezervi adekvatan. Upravljanje rizikom osiguranja je detaljno opisano u napomeni 5.

5. UPRAVLJANJE RIZIKOM OSIGURANJA I FINANSIJSKIM RIZIKOM

Društvo je u svom poslovanju izloženo: riziku osiguranja, tržišnim rizicima, riziku likvidnosti, kreditnom riziku, kao i drugim rizicima koji zavise od prirode, obima i složenosti poslovanja preduzeća.

(a) Rizik osiguranja

Rizik osiguranja se odnosi na neizvjesnost poslova osiguranja. Najznačajnije komponente rizika osiguranja su premijski rizik i rizik neadekvatnih rezervisanja osiguranja. Oni se odnose na adekvatnost premijskih tarifa i adekvatnost rezervisanja u odnosu na obaveze iz osiguranja i kapitalnu osnovu.

Premijski rizik je prisutan u trenutku izdavanja polise prije nego što se dogodi osigurani slučaj. Postoji rizik da će troškovi i štete koji će nastati biti veći od primljenih premija. Rizik rezervisanja predstavlja rizik da je apsolutni nivo tehničkih rezervi pogrešno procijenjen ili da će stvarne štete varirati oko statističke srednje vrijednosti.

Strategija Društva u pogledu upravljanja rizikom je da putem odgovarajućih procedura, postupaka, sistemom internih kontrola i radnji obezbijedi nesmetano poslovanje Društva kao i zaštitu imovine i interesa osiguranika, korisnika osiguranja i drugih povjerilaca Društva. Za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom u Društvu je odgovorno rukovodstvo Društva.

U okviru sistema internih kontrola, definisani su procedure i odgovorne osobe koje su dužne da se pridržavaju istih i da u okviru svojih nadležnosti sprovode definisane ciljeve. Rukovodstvo društva je uspostavilo sistem kvartalnog izveštavanja o rizicima kojima je društvo izloženo kao i o merama koje se preduzimaju za ublažavanje potencijalnih rizika. U okviru izveštaja svi rizici se klasifikuju po verovatnoći nastanka i stepena uticaja na poslovanje društva. Na bazi navedenog izveštaja, preduzimaju se određeni koraci za eliminisanje ili ublažavanje potencijalnih rizika.

Upravljanje rizicima

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz limite preuzimanja rizika, procedure odobravanja transakcija koje uključuju nove proizvode ili koje prelaze zadane limite, tarifiranje, dizajn proizvoda i upravljanje reosiguranjem.

Strategija preuzimanja rizika teži različitosti koja će osigurati uravnotežen portfelj i temelji se na velikom portfelju sličnih rizika tokom više godina što smanjuje varijabilnost rezultata.

Društvo reosigurava deo rizika koje pribavlja kako bi kontrolisalo izloženost gubicima i zaštitilo kapitalnu osnovu. Društvo kupuje kombinaciju proporcionalnih i neproporcionalnih ugovora o reosiguranju kako bi smanjilo neto izloženost.

Cedirano reosiguranje sadrži kreditni rizik i takva potraživanja od osiguranja su prikazana nakon umanjenja za nenaplative iznose. Društvo prati finansijsko stanje reosiguravača i sklapa ugovore s reosiguravačima koji imaju rejting A.

Koncentracija rizika osiguranja

Ključni aspekt rizika osiguranja kojem je Društvo izloženo je stepen koncentracije rizika osiguranja koji određuje sepen do koga određeni događaj ili serija događaja mogu uticati na obaveze Društva. Takva koncentracija može proizaći iz pojedinog ugovora o osiguranju ili iz

većeg broja ugovora. Važan aspekt koncentracije rizika osiguranja je da može proisteći iz akumulacije rizika kroz različite vrste osiguranja.

Koncentracija rizika može proisteći iz retkih događaja s velikim poslasticama kao što su prirodne katastrofe, u situacijama kada je Društvo izloženo neočekivanim promjenama u trendovima ili kada značajni sudski ili regulatorni rizici mogu prouzrokovati velike pojedinačne gubitke, ili imati uticaj koji se širi na veliki broj ugovora.

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena kursa stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da u situaciji nepredvidivosti, rukovodstvo potencijalni negativni uticaj na finansijsko poslovanje Društva svede na minimum. Društvo koristi izvedene finansijske instrumente kako bi se zaštitilo od nekih oblika rizika.

(b) Tržišni rizici

Tržišni rizik uključuje :

- Valutni rizik – rizik da će se vrijednost finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjena u kursu.
- Rizik promjene kamatnih stopa – rizik da će se vrijednosti finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene u tržišnim kamatnim stopama.
- Cjenovni rizik - rizik da će se vrijednost finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu, bez obzira jesu li te promjene prouzrokovane faktorima koji se odnose specifično na taj instrument ili njegovog izdavaoca ili faktorima koji se odnose na sve instrumente kojima se trguje na tržištu.

Tržišni rizik ne uključuje samo potencijalni gubitak, već i potencijalni dobitak.

Upravljanje rizicima

/i/ Rizik promjene kursa

Zvanična valuta u Crnoj Gori je EUR. Kako Društvo većinu transakcija obavlja u EUR, valutni rizik je značajno umanjen.

/ii/ Kamatni rizik

Izloženost Društva tržišnom riziku promjene u kamatnim stopama je koncentrisana u portfelju ulaganja. Poslovanje Društva je podložno riziku promjene kamatnih stopa, ako kamatonosna sredstva i obaveze, na koje se plaća kamata, dopijevaju u različitim rokovima i kamate im se različito mijenjaju.

Portfelj ulaganja Društva je obezbijedjen fiksnim kamatama i po tom osnovu Društvo je ostvarilo prihod.

Društvo je izloženo riziku promjena u budućim gotovinskim tokovima koje proizilaze iz promjena kamatnih stopa na tržištu. Međutim, ovaj rizik je ograničen budući da sva kamatonosna ulaganja Društva na datum izvještavanja imaju fiksne kamatne stope.

Društvo nema obaveza po osnovu zajmova na dan izvještavanja.

Društvo prati ovu izloženost periodičnim pregledima stanja svoje imovine i obaveza. Procjene gotovinskih tokova, kao i uticaj promjena kamatnih stopa koje se odnose na portfelj ulaganja i tehničke rezerve, redovno se analiziraju. Cilj je da se ograniče neto promjene u vrijednosti imovine i obaveza koje proizlaze iz promjene kamatnih stopa.

/iii/ Cjenovni rizik

Portfelj Društva koji se sastoji od hartija od vrijednosti, koje se u finansijskim izvještajima vode po fer vrijednosti, predstavljaju izloženost Društva cjenovnom riziku. Cjenovni rizik je rizik da će se vrijednost finansijskog instrumenta mijenjati kao rezultat promjena tržišnih cijena.

Na datum izvještavanja Društvo nema značajnih plasmana koji se vode po fer vrijednosti za koje bi promjena tržišnih cijena imala materijalan značaj na finansijski položaj Društva.

(c) Upravljanje imovinom i obavezama

Budući da je Društvo izloženo riziku kroz ugovore o osiguranju, finansijske plasmane, finansijske obaveze i reosiguranje, cilj društva je da „match“-uje obaveze po ugovorima o osiguranju i finansijskim instrumentima sa aktivom koja je izložena sličnim ili identičnim rizicima.

Društvo aktivno upravlja svojom imovinom te koristi pristupe koji uravnotežuju kvalitet, diverzifikaciju, uparivanje imovinom i obavezama, likvidnost i povrat na investiciju. Cilj procesa ulaganja je optimizirati prihod od ulaganja i ukupni povrat nakon poreza korigovan za rizik, istovremeno osiguravajući da se imovinom i obavezama upravlja na bazi gotovinskih tokova i ročnosti. Rukovodstvo periodično pregleda i odobrava ciljane portfelje, određuje investicione smernice i limite te nadgleda proces upravljanja imovinom i obavezama. Dužna pažnja poklanja se usklađenosti s pravilima koje propisuje Zakon o osiguranju.

Društvo stvara ciljne portfelje za svaki značajni proizvod, što predstavlja strategije ulaganja koje Društvo koristi da bi profitabilno finansiralo svoje obaveze unutar prihvatljivog nivoa rizika. Ove strategije uključuju ciljeve za efektivno trajanje, krivu prinosa, osetljivost, likvidnost, koncentraciju imovine po sektorima i kreditni kvalitet. Procene korišćene u utvrđivanju približnih iznosa i vremena plaćanja vlasnicima polisa za obaveze iz ugovora o osiguranju se redovno pregledaju.

Veći deo ovih procena je subjektivne prirode i može uticati na mogućnost Društva da ostvari ciljeve upravljanja imovinom i obavezama.

(d) Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti nastaje kao rezultat finansijskih aktivnosti Društva i upravljanja sredstvima. Ovaj rizik uključuje sposobnosti finansiranja sredstava u odgovarajućim rokovima i kamatama, te rizik nesposobnosti likvidacije sredstava po razumnoj cijeni i u odgovarajućim vremenskim razdobljima.

Likvidnost Društva utvrđuje se i prati na osnovu novčanih tokova i pokazatelja likvidnosti. Pokazatelj likvidnosti Društva se utvrđuje na osnovu odnosa vrijednosti likvidnih sredstava i

obaveza Društva u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje („Sl. List Crne Gore“, br. 70/08 od 19.11.2008., 87/09 od 30.12.2009., 21/10 od 23.04.2010.)

Društvo nastoji da u svom poslovanju što više slobodnih novčanih sredstava plasira u depozite i državne obveznice kod banaka uz najpovoljniju kamatnu stopu. Društvo je likvidno i tokom godine je zadovoljilo zakonske zahtjeve za plaćanjem šteta na vrijeme.

(e) Kreditni rizik

Kreditni rizik se definiše kao neposobnost dužnika u podmirenju dospjelog potraživanja. Društvo upravlja ovim rizikom redovnim pregledima i analizama od strane rukovodstva i redovnim sastancima s ciljem praćenja razvoja kreditnog rizika. Naplativost potraživanja po polisama se procjenjuje na pojedinačnoj osnovi. Za potraživanja za koja se procijeni da postoji mogućnost nenaplativosti ili nisu naplaćena u razumnom roku se vrši ispravka potraživanja.

(f) Upravljanje kapitalom

Društvo upravlja kapitalom, održava zahtijevani nivo kapitala i ulaže kapital u skladu sa Zakonom o osiguranju, Pravilnikom o načinu obračuna margine solventnosti („Sl.list CG“, br. 14/2013) i Pravilnikom o deponovanju i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i sredstava garantne rezerve društva za osiguranje („Sl.list CG“, br. 38/09, 43/09).

BILANS USPJEHA

6. Prihodi od premije osiguranja i saosiguranja

Prihodi od premije osiguranja i saosiguranja:

U EUR	2013	2012
Obračunate bruto premije neživotnih osiguranja	10.229.675	7.762.938
Primljene premije saosiguranja	3.987	29.189
Smanjenje za udio reosiguranja u u premijama osiguranja	(2.562.577)	(1.461.015)
Promjene bruto prenosnih premija	(1.733.445)	(650.205)
Promjene prenosnih premija za saosiguravajući dio	977	-
Promjena prenosnih premija za reosiguravajući dio	1.138.891	107.061
Ukupno	7.077.509	5.787.968

Prihodi od premije neživotnih osiguranja uključujući primljene premije saosiguranja su ostvareni po osnovu:

U EUR	2013	2012
Nezgoda	429.009	312.997
Zdravstveno	201.223	105.144
Kasko	556.565	493.001
Šinska vozila	-	-
Vazduhoplovi	-	-
Plovni objekti	-	169
Transport	2.735	1.614
Požar	404.575	366.855
Ostala imovina	1.931.364	480.229
Auto-odgovornost	6.161.050	5.538.688
Vazduhoplovi-odgovornost	-	-
Plovni objekti-odgovornost	37.328	24.542
Opšta odgovornost	224.692	198.634
Krediti		-
Jemstvo		-
Finansijski gubici		7.187

	46.367	-
Troškovi pravne zaštite	-	-
Putno osiguranje	168.252	130.247
Ostala neživotna osiguranja	70.500	132.822
Ukupno	10.233.662	7.792.129

7. Neto prihodi od ostalih usluga

Neto prihodi od ostalih usluga imaju sledeću strukturu

U EUR	2013	2012
Prihodi od zelene karte	217.780	165.152
Ostali poslovni prihodi	-	1.573
Ukupno	217.780	166.725

8. Rashodi naknada šteta

Rashodi naknada šteta imaju sljedeću strukturu:

U EUR	2013	2012
Obračunate bruto naknade šteta	2.899.773	2.033.511
Troškovi vezani za naknadu šteta	153.740	126.402
Umanjenje za prihode ostvarene iz bruto regresnih potraživanja	(53.925)	(4.371)
Udio u naknadama šteta iz prihvaćenih saosiguranja	10.078	15.124
Umanjenjene za udio reosiguravača u naknadama šteta	(372.240)	(373.531)
Promjene bruto rezervisanjaza nastale prijavljene štete	462.809	257.204
Promjene rezervisanja za nastale prijavljene štete za reosiguravajući i saosiguravajući dio	(79.300)	(5.091)
Promjena bruto rezervisanja za nastale neprijavljene štete	445.551	370.386
Umanjenje za udjele reosiguravača u rezervisanjima za nastale neprijavljene štete	(29.374)	(19.625)
Ukupno	3.437.112	2.400.009

Naknade šteta uključujući i naknade šteta iz prihvaćenih saosiguranja po vrstama osiguranja prikazane su kao što slijedi:

U EUR	2013	2012
Nezgoda	176.270	80.400
Zdravstveno	21.730	6.298
Kasko	384.973	320.558
Požar	15.414	219.451
Ostala imovina	175.207	127.737
Auto-odgovornost	2.039.966	1.266.740
Putno osiguranje	96.292	27.450
Ukupno	2.909.851	2.048.635

Promjene na bruto rezervisanim štetama su prikazane kao što slijedi:

U EUR	2013	2012
Stanje 1. Januara	1.520.742	889.588
Povećanje bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete	461.897	257.204
Povećanje bruto rezervisanja za nastale neprijavljene štete	445.551	370.386
Ostala povećanja	-	3.564
Stanje 31. decembra	2.428.190	1.520.742

9. Rashodi za promjene neto tehničkih rezervisanja

Umanjenje rashoda za promjene neto tehničkih rezervisanja u iznosu od EUR 23.911 su rezultat ukidanja rezervisanja za izravnaje rizika. U skladu sa članom 83 Zakona o osiguranju koji popisuje obavezu formiranja rezervi za osiguranje rizika samo za društva za osiguranje koja obavljaju poslove osiguranja kredita. Promjene na rezervama za izravnaje rizika su prikazana u sljedećoj tabeli:

U EUR	2013	2012
Stanje 1. Januara	23.911	4.946
Povećanje/ (Smanjenje)		18.965

(23.911)

Stanje 31. decembra	-	23.911
----------------------------	---	---------------

10. Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja

Ostali troškovi, doprinosi i rezervisanja se odnose na:

U EUR	2013	2012
Troškovi za preventivu	158.003	119.311
Troškovi doprinosa Garantnom fondu	168.022	185.708
Troškovi nadzornog organa	77.142	65.881
Troškovi ispravke vrijednosti potraživanja,neto	117.804	(71.936)
Ostali neto troškovi osiguranja	281.380	29.122
Druge rezervacije	(28.030)	52.947
Ukupno	774.321	381.033

Doprinos za preventivu se izdvaja u skladu sa Pravilnikom o maksimalnim stopama režijskog dodatka Društva.

Doprinosi Garantnom fondu za 2013. obračunati su i evidentirani u skladu sa Odlukom o visini doprinosa Garantnom fondu za 2013. godinu, broj: 01-1141/5-13od 18. novembra 2013. godine, donešene od strane Agencije za nadzor osiguranja, po prijedlogu Udruženja Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, a utvrđen je po stopi od:

- 3% ukupne fakturisane premije za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica saobraćajne nezgode, osiguranje od autoodgovornosti i osiguranje vlasnika odnosno korisnika plovila za štete pričinjene trećim licima,
- 0.3% ukupne fakturisane premije za osiguranje vlasnika odnosno korisnika vazduhoplova za štete pričinjene trećim licima

11. Troškovi sprovođenja osiguranja

Troškovi sprovođenja osiguranja za period 01.01. -31.12.2013. iznose EUR 3.699.442 (2012: 3.602.489) i imaju sljedeću strukturu:

U EUR	2013	2012
Troškovi sticanja osiguranja	3.461.539	3.256.118
Promjene u razgraničenim troškovima sticanja osiguranja	(276.870)	(332.304)
Amortizacija	110.934	83.767

Neto zarade zaposlenih	221.336	313.386
Porezi i doprinosi na isplaćene zarade	166.560	222.652
Drugi troškovi rada	10.281	26.876
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	398.177	562.914
Materijalni troškovi	41.875	52.759
Troškovi ugovora o djelu, konsultantskih usluga	49.009	56.974
Troškovi zakupnina	47.537	67.545
Troškovi plantog prometa	38.127	29.648
Ostali drugih usluga	105.304	111.278
Ostali troškovi usluga	239.977	265.445
Drugi troškovi	51.877	67.702
Umanjenje za prihode od provizije reosiguranja	(328.066)	(353.912)
Ukupno:	3.699.442	3.602.489

Troškovi sprovođenja osiguranja obuhvataju: troškove sticanja osiguranja i sve druge operativne troškove koji su neophodni za obavljanje djelatnosti osiguranja (amortizaciju, zarade, materijalne troškove, troškovi ostalih usluga) . Ukupni troškovi sprovođenja osiguranja umanjuju se za prihode od provizija reosiguravača.

U skladu sa članom 102 Zakona o osiguranju, troškovi sticanja (pribavljanja) osiguranja su razgraničeni u razmjeri prenosne premije i ukupne premije.

12. Finansijski rezultat od ulaganja

Finansijski prihodi i rashodi se odnose na:

U EUR	2013	2012
Finansijski prihodi		
Prihodi od kamata na oročene depozite	128.543	157.654
Prihodi od kamata na sredstva po vidjenju	420	407
Prihodi od kamata po osnovu obveznica	170.808	90.523
Drugi prihodi	252	-

Finansijski rashodi		
Naknada za kupovinu obveznica	(8.498)	(1.865)
Rashodi kamate po finansijskom lizingu	(1.096)	(1.381)
Rashodi kamate krediti	(6.667)	-
Ukupno	283.763	245.338

Struktura ukupnog neto finansijskog rezultata od ulaganja sa aspekta finansijskog rezultata ostvarenog od ulaganja sredstava tehničkih rezervi i finansijskog rezultata iz ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi:

U EUR	2013	2012
Finansijski rezultat od ulaganja sredstava tehničkih rezervi		
Prihodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi	244.183	196.528
Rashodi od ulaganja sredstava tehničkih rezervi	-	-
Finansijski rezultat od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi		
Prihodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi	55.840	52.056
Rashodi od ulaganja koja se ne finansiraju iz sredstava tehničkih rezervi	(16.260)	(3.246)
Ukupno	283.763	245.338

13. Porez na dobit

Struktura poreza na dobit je prikazana kao što slijedi:

U EUR	2013	2012
Porez na dobit	-	-
Rashod od ukidanja odloženog poreskog sredstva i Povećanja odloženih poreskih obaveza	-	(96.095)
Ukupno	-	(96.095)

Porez na dobit je iskazan u skladu sa Poreskim bilansom Društva za 2013. godinu, kao što slijedi:

Uniqa neživotno osiguranje a.d. Podgorica
Finansijski izvještaj za 2013.godinu

U EUR	2013	2012
Gubitak poslovne godine	(307.913)	(202.465)
Usklađivanje prihoda i rashoda		
Troškovi koji se ne priznaju u poreskom bilansu	146.405	19.538
Amortizacija obračunata u finansijskim izvještajima	110.934	83.767
Amortizacija obračunata za poreske svrhe	(82.059)	(99.936)
Poreski gubitak	(132.633)	(199.096)
Poreska osnovica		
Obračunat porez po stopi od 9%	-	-
Poreska obaveza na dan 31. decembar	-	-

Struktura obračunatih odloženih poreskih sredstva i poreskih obaveza je kako slijedi:

U EUR	2013	2012
Tekući porez na dobit	-	-
Odloženo poresko sredstvo	170.136	128.506
Odložena poreska obaveza	(6.923)	(8.808)
Ukupno	163.213	119.698

Promjena na odloženim porezima (obračunata) je kao što slijedi:

U EUR	Stanje na 31.12.2012	Promjena	Stanje na 31.12.2013
Poreski kredit po osnovu poreskih gubitaka	128.506	41.630	170.136
Razlika u poreskoj i računovodstvenoj vrijednosti osn.sr.	(8.808)	1.885	(6.923)
Odloženi porez, neto	119.698	43.515	163.213

Na osnovu plana poslovanja Društva za period 2014-2018 godine, Društvo nije dodatno knjižilo odložena poreska sredstva jer smatra da je iznos koji je do sada proknjižen dovoljan za priznavanje

odloženih poreskih sredstava po osnovu poreskih kredita na dan 31. decembar 2013. godine u ukupnom iznosu od EUR 119.698.

BILANS STANJA

14. Nematerijalna imovina

Na dan 31. decembar 2013. godine nematerijalna imovina u iznosu od EUR 155.348 (2012: EUR 201.077) predstavlja ulaganje u programe za računare i licence.

Nematerijalna imovina obuhvata:

U EUR	2013	2012
Softveri i licence	155.348	201.077
Stanje na dan 31. decembar	155.348	201.077

Promjene na nematerijalnoj imovini su kao što slijedi:

U EUR	Nematerijalna ulaganja
Nabavna vrijednost	
Stanje 1. januara 2013.	256.406
Nabavka	5.896
Stanje 31. decembra 2013.	262.302
Ispravka vrijednosti	
Stanje 1. januara 2013.	(55.329)
Amortizacija	(51.626)
Stanje 31. decembra 2013.	(106.954)
Sadašnja vrijednost na dan 31. decembra 2012.	201.077
Sadašnja vrijednost na dan 31. decembra 2013.	155.348

15. Nekretnine i oprema

Nekretnine i oprema obuhvataju :

U EUR	2013	2012
Kancelarijski nameštaj	60.050	67.175

Uniq neživotno osiguranje a.d. Podgorica
Finansijski izvještaj za 2013.godinu

Kompjuterska i ostala oprema	49.621	45.423
Automobili	70.929	94.198
Ulaganje na tuđjim osnovnim sredstvima	2.373	5.265
Stanje na dan 31. decembar	182.974	212.061

Promjene na nekretninama i opremi su kao što slijedi:

U EUR	Kancelarijski nameštaj	Kompjuterska i ostala oprema	Automobili	Ulaganje na tuđjim osnovnim sredstvima	Ukupno
Nabavna vrijednost					
Stanje 1. januara 2013.	92.271	117.854	150.843	14.458	375.425
Nabavka	4.757	25.464	-	-	30.221
Stanje 31. decembra 2013.	97.029	143.317	150.843	14.458	405.647
Ispravka vrijednosti					
Stanje 1. januara 2013.	(25.096)	(72.431)	(56.645)	(9.193)	(163.365)
Amortizacija	(11.883)	(21.265)	(23.269)	(2.892)	(59.308)
Stanje 31. decembra 2013.	(36.979)	(93.696)	(79.913)	(12.084)	(222.673)
Sadašnja vrijednost na dan 31. decembra 2012.	67.175	45.423	94.198	5.265	212.061
Sadašnja vrijednost na dan 31. decembra 2013.	60.050	49.621	70.929	2.373	182.974

16. Dugoročna finansijska ulaganja

Dugoročna finansijska ulaganja obuhvataju:

U EUR	2013	2012
Ulaganje u obveznice	5.002.537	1.711.121
Učešće u kapitalu NBOCG	50.000	50.000

Ukupno	5.052.537	1.761.121
---------------	------------------	------------------

Društvo je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Nacionalnom Birou Osiguravača Crne Gore i uplatom suosnivačke kvote od 50.000 EUR postalo suosnivač istog sa alikvotnim udjelom od 1/6.

Ulaganje u obveznice ima sledeću strukturu :

U EUR	2013	2012
Kuponske obveznice	4.328.396	1.217.016
Ostale obveznice		
Serija 2013	-	143.352
Serija 2014	216.867	91.426
Serija 2015	160.151	89.708
Serija 2016	149.588	80.046
Serija 2017	147.535	89.573
Stanje na dan 31. decembar	5.002.537	1.711.121

Obveznice u iznosu od EUR 4.088.856 uključuju obveznice izdate od strane Crne Gore u iznosu od EUR 2.935.640 sa kamatnom stopom 7,875% na godišnjem nivou i rokom dospeljeća 14. septembar 2015. godine, obveznice u iznosu od EUR 1.153.215 sa kamatnom stopom od 7,25% na godišnjem nivou i rokom dospeljeća 08. april 2016. godine i obveznice emitovane na domaćem tržištu kapitala u iznosu od EUR 239.540 sa kamatnom stopom od 7,00% i rokom dospeljeća 27. jul 2017. godine.

Kuponske i ostale obveznice se odnose na obveznice izdate od strane Crne Gore, koje se klasifikuju kao finansijski instrumenti koji se drže do dospeljeća.

17. Kratkoročna finansijska ulaganja

Sruktura kratkoročnih finansijskih ulaganja je sljedeća:

U EUR	2013
NLB Montenegrobanka a.d.	325.000
Hypo Alpe Adria Banka ad	200.000
Societe General Bank ad	550.000
Erste Banka ad	500.000
Hipotekarna banka ad	250.000
Komercijalna banka ad Budva	140.000
Prva banka Crne Gore ad	100.000
Stanje na dan 31. decembar	2.065.000

Depoziti su oročeni na period od 13 dana do godinu dana uz kamatnu stopu od 0.10% do 6,00%. U skladu sa ugovorima o oročenju depozita, kamata na depozite se obračunava i naplaćuje po isteku roka

oročenja, sem za depozit kod Komercijalne banke u iznosu od EUR 140.000 koji je oročen na period od 27.12.2013.do 27.05.2014 za njega banka uplaćuje mjesečno kamatu na račun kod iste.

18. Gotovinska sredstva

Gotovinska sredstva obuhvataju gotovinu u blagajni i na računima kod sljedećih banaka:

U EUR	2013	2012
Hypo Alpe Adria banka	1.623	98
Atlas Mont banka	3.306	2.092
Crnogorska komercijalna banka	11.457	8.519
NLB Montenegro banka	1.386	751
Podgorička banka	5.872	1.556
Erste Banka	22.155	10.430
Prva Banka	6.388	2.713
Hipotekarna banka	3.128	911
Komercijalna banka Budva	21	690
First financial banka	931	1.050
Blagajna	200	14
Stanje na dan 31. decembar	56.468	28.824

19. Kratkoročna potraživanja

Potraživanja za premiju osiguranja i ostala potraživanja imaju sljedeću strukturu:

U EUR	2013	2012
Potraživanja po osnovu premije osiguranja	2.165.216	675.786
Potraživanja za premiju saosiguranja	11.082	23.947
Potraživanja za udjele u naknadama šteta	41.141	1.867
Potraživanja po osnovu prava na regres	50.229	-
Potraživanja po osnovu datih avansa	521.473	433.460
Ostala potraživanja	185.047	167.165
	2.974.188	1.302.225
Ispravka vrijednosti		
- potraživanja po osnovu premija	(278.617)	(248.884)
- potraživanja po osnovu datih avansa	(55.017)	(114.481)
- ostala potraživanja	(128.740)	(128.740)
	(462.374)	(492.105)

Stanje na dan 31. decembar	2.511.814	810.120
-----------------------------------	------------------	----------------

20. Udio reosiguravača u tehničkim rezervama

Udio reosiguravača u tehničkim rezervama ima sljedeću strukturu:

U EUR	2013	2012
Udio reosiguravača u prenosnoj premiji	1.695.566	556.674
Udio reosiguravača u štetama	194.649	86.887

Stanje na dan 31. decembar	1.890.215	643.561
-----------------------------------	------------------	----------------

21. Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja imaju sljedeću strukturu:

U EUR	2013	2012
Odloženi troškovi sticanja osiguranja	1.900.046	1.623.177
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	148.058	116.434

Stanje na dan 31. decembar	2.048.104	1.739.611
-----------------------------------	------------------	------------------

Unaprijed plaćeni troškovi pribave osiguranja u iznosu od EUR 1.900.046 (2012: EUR 1.623.177) su razgraničeni na period trajanja osiguranja. Razgraničenje troškova pribave osiguranja je izvršeno srazmjerno učešću prenosne premije u bruto premiji.

22. Odložena poreska sredstva

Obračun odloženog poreskog sredstva je prikazan kao što slijedi:

U EUR	2013		
	Aktiva	Pasiva	Neto
Poreski kredit po osnovu poreskih gubitaka	170.136		
Poreska obaveza po osnovu razlike u poreskoj i računovodstvenoj vr.osn.sr.		6.923	
Odloženo poresko sredstvo,neto	170.136	6.923	163.213

Na dan 31. decembar 2013. godine Društvo ima neiskorišćene poreske gubitke u iznosu od EUR 170.136 i poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u iznosu od EUR 6.923, što prebijeno čini odloženo poresko sredstvo u iznosu od EUR 163.213.

Na osnovu plana poslovanja Društva za period 2014-2018 godine, Društvo nije dodatno knjižilo odložena poreska sredstva jer smatra da je iznos koji je do sada proknjižen dovoljan za priznavanje odloženih poreskih sredstava po osnovu poreskih kredita na dan 31. decembar 2013. godine u ukupnom iznosu od EUR 119.698.

23. Kapital i rezerve

Kapital Društva na dan 31. decembar 2013. godine čini:

U EUR	2013	2012
OSNOVNI:		
Akcijski kapital	7.495.000	6.195.000
Akumulirani gubitak	(2.825.662)	(2.527.102)
Gubitak tekuće godine	(307.913)	(298.560)
Nematerijalna imovina	(155.348)	(201.077)
Ukupno osnovni kapital na dan 31.decembar	4.206.077	3.168.261
DOPUNSKI :	-	-
Stanje na dan 31. decembar (osnovni + dopunski)	4.206.077	3.168.261

Skupština Društva je 28.11.2013. godine donijela Odluku o emisiji zatvorenom ponudom upućenom ka unaprijed određenom broju lica i ukidanju prava preče kupovine postojećih akcionara. Na osnovu ove odluke emitovano je 13.000 akcija, serije G, ukupne vrijednosti EUR 1.300.000. Za upis i uplatu akcija u ukupnom obimu ove emisije obavezalo se društvo UNIQA Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Austrija. UNIQA Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Austrija, je uplatom na žiro račun Društva iznosa od EUR 1.300.000 iskoristio pravo preče kupovine.

Komisija za hartije od vrijednosti je 18.12.2013. godine donijela Rješenje br. 02/12e-27/4-13 o utvrđivanju uspješnosti emisije akcija emitovanih unaprijed određenom licu koje se obavezalo da kupi cijelu emisiju ukupne vrijednosti EUR 1.300.000, odnosno 13.000 akcija serije G, pojedinačne nominalne vrijednosti EUR 100, što čini 100% odobrenog obima te emisije akcija..

Struktura akcijskog kapitala sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine je prikazana u narednoj tabeli:

U EUR	31.12.2013.		31.12.2012.	
	Vrijednost	% učešća	Vrijednost	% učešća
Uniqa International Beteiligungs-Verwaltung GMBH, Austria	7.472.500	99,70	6.172.500	99,63
Uniqa Versicherungen AG, Austria	22.500	0,30	22.500	0,37
Ukupno	7.495.000	100	6.195.000	100

Na dan 31. decembra 2013. godine, akcijski kapital Društva čini 74.950 običnih akcija nominalne vrijednosti od EUR 100 po akciji.

U skladu Ugovorom o osnivanju, imaooci običnih akcija odgovaraju za obaveze i snose rizik poslovanja Društva do visine svog učešća u akcijskom kapitalu. Akcije Društva glase na ime, a mogu se prenositi u skladu sa propisima Republike Crne Gore. Vlasnici običnih akcija imaju pravo na upravljanje Društvom, dividendu, preču kupovinu osnivačkih akcija i akcija naredne emisije, kao i na dio likvidacione mase.

24. Rezervisanja

Rezervisanja obuhvataju :

U EUR	2013	2012
Bruto prenosne premije	5.617.031	3.884.563
Bruto rezervisanja za nastale prijavljene štete	1.105.968	644.071
Bruto rezervisanja za nastale i neprijavljene štete	1.322.222	876.671
Bruto rezervisanja za izravnjanje rizika	-	23.911
Bruto rezervisanja za doprinos za preventivu	189.273	258.580
Stanje na dan 31. decembar	8.234.494	5.687.796

Struktura prenosne premije po vrstama osiguranja je prikazana u narednoj tabeli:

U EUR	2013	2012
Nezgodna	152.179	123.309
Zdravstveno	70.457	10.847
Kasko	289.925	251.901
Transport	734	120
Požar	477.440	382.899
Ostalai movinska osiguranja	1.443.010	169.400
Autoodgovornost	3.002.783	2.794.774
Plovni objekti odgovornost	17.370	11.067
Opšta odgovornost	103.179	81.278
Finansijski gubici	3.000	2.939
Putno osiguranje	21.800	16.604
Ostala neživotna osiguranja	35.153	

39.426

Ukupno	5.617.031	3.884.564
---------------	------------------	------------------

25. Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze imaju sljedeću strukturu:

U EUR	2013	2012
Obaveze za štete	-	63.381
Obaveze za premiju reosiguranja	1.379.221	283.902
Dobavljači u zemlji	86.868	51.442
Dobavljači iz inostranstva	12.066	111.346
Obaveze za porez na premiju	30.953	23.931
Obaveze prema zaposlenima	-	-
Kratkoročni krediti kod banaka	350.000	-
Ostale obaveze	35.989	106.552
Stanje na dan 31. decembar	1.895.097	640.554

26. Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze obuhvataju:

U EUR	2013	2012
Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	9.712	15.822
Stanje na dan 31. decembar	9.712	15.822

27. Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja imaju sljedeću strukturu :

U EUR	2013	2012
Ukalkulisani troškovi reosiguranja	-	-
Ostali ukalkulisani troškovi	81.431	172.565
Stanje na dan 31. decembar	81.431	172.565

Pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od EUR 81.431 (2012:EUR 172.565) se u cjelosti odnose na ukalkulisavanja po osnovu troškova za 2013. godinu.

28. POVEZANA LICA

28.1. Poslovni odnosi sa matičnim društvom

Većinski vlasnik Društva je UNIQA Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Austrija u čijem se vlasništvu nalazi 99,7% akcija Društva. Preostalih 0,3% akcija se nalazi u vlasništvu UNIQA Versicherungen AG, Austrija.

U decembru 2013. godine, UNIQA Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Austrija, je iskoristilo pravo preče kupovine i izvršilo dokapitalizaciju Društva, otkupilo i upisalo ukupni obim emitovanih 13.000 akcija Društva, serije G, ukupne vrijednosti EUR 1.300.000. Izvršenom dokapitalizacijom, UNIQA Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Austrija je steklo učešće od 99,70% u ukupnom akcijskom kapitalu Društva.

UNIQA Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Austrija, je i u decembru 2012. izvršilo dokapitalizaciju Društva, otkupilo i upisalo ukupni obim emitovanih 7.000 akcija, serije F, ukupne vrijednosti EUR 700.000. Izvršenom dokapitalizacijom, UNIQA Internationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Austrija je steklo učešće od 99,63% u ukupnom akcijskom kapitalu Društva.

28.2. Ostala povezana pravna lica

Pregled povezanih pravnih lica s kojima je Društvo imalo pravne poslove i transakcije tokom 2013. odnosno 2012. godine:

Naziv povezanog lica	vrsta transakcije
UNIQA RE AG, Zurich	usluge reosiguranja
UNIQA Sachversicherung AG, Wien (UNIQA Osterreich Versicherungen AG)	usluge reosiguranja
UNIQA Neživotno osiguranje ad Beograd	konsultantske usluge
UNIQA Software Servise GmbH, Wien	licence, IT usluge
UNIQA Capital Markets GmbH, Wien	konsultantske usluge
sTech doo Beograd	stručna podrška za IT infrastrukturu
Raiffeisen Informatik Consulting GmbH, Wien	Microsoft licence
UNIQA Health Service GmbH, Wien	poslovna podrška - preventivne aktivnosti
UNIQA Versicherungen AG, Wien	konsultantske usluge, poslovna podrška
UNIQA Životno osiguranje ad, Podgorica	avans/kratkoročna pozajmica

Uzimajući u obzir obim i vrstu transakcija, posebno su dati prikazi bilansnih pozicija za povezana lica sa kojima su odnosi uspostavljeni u okviru reosiguranja, dok drugu grupu čine povezana lica s kojima je Društvo uspostavilo odnos u okviru poslovne podrške.

Stanje potraživanja i obaveza i struktura prihoda i rashoda prema povezanim pravnim licima sa kojima Društvo ima potpisane ugovore o reosiguranju (UNIQA RE AG i UNIQA Sachversicherung AG) na dan 31. decembra 2013. godine su prikazani kao što slijedi:

U EUR	2013	2012
BILANS STANJA		
Uniqa RE AG, Zurich		
Aktiva		
Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača	465.170	518.295
Udio reosiguravača u rezervisanim štetama	194.020	86.887
Ukupno AVR	659.190	605.182
Kratkoročna potraživanja, neto	33.407	-
Pasiva		
Kratkoročne obaveze, neto	-	275.143
	-	275.143
Neto potraživanja (obaveze)	692.597	330.039

U EUR	2013	2012
BILANS USPJEHA		
Uniqa RE AG, Zurich		
Prihodi		
Prihodi po osnovu učešća u naknadi šteta	366.374	373.531
Prihodi od smanjenja rezervisanih šteta	107.133	28.880
Prihodi od provizija reosiguranja	304.176	343.161
	777.683	745.572
Rashodi		
Uniqa RE AG, Zurich		
Rashodi po osnovu premije reosiguranja	(933.126)	(1.167.834)
Prenosna premija	(53.125)	114.759

	(986.251)	(1.053.074)
Neto prihodi (rashodi)	(208.568)	(307.503)
<hr/>		
U EUR	2013	2012
<hr/>		
BILANS STANJA		
UNIQA Sachversicherung AG (UNIQA Osterreich Versicherungen AG)		
Aktiva		
Kratkoročna potraživanja, neto	-	-
<hr/>		
Pasiva		
Kratkoročne obaveze, neto	1.085	1.085
	1.085	1.085
Neto potraživanja (obaveze)	(1.085)	(1.085)
<hr/>		
U EUR	2013	2012
<hr/>		
BILANS USPJEHA		
UNIQA Sachversicherung AG (UNIQA Osterreich Versicherungen AG)		
Prihodi		
Prihodi od provizija reosiguranja	717	1.117
	717	1.117
Rashodi		
Rashodi po osnovu premije reosiguranja	(14.198)	(15.683)
	(14.198)	(15.683)
Neto prihodi (rashodi)	(13.481)	(14.566)

Transakcije, odnosno bilansne pozicije Društva sa ostalim povezanim licima u okviru poslovne podrške su kako slijedi:

Bilans stanja (U EUR)	Naziv povezanog lica	2013	2012
AKTIVA			
Nematerijalna ulaganja	sTech doo Beograd	-	18.380
Nematerijalna ulaganja	UNIQA Neživotno osiguranje ad Beograd	-	75.912
Nematerijalna ulaganja	UNIQA Software Servise GmbH	-	43.272
Ostala potraživanja	UNIQA Health Service	808	-
Razgraničenja - unaprijed plaćeni tr.	Raiffeisen Informatik Consulting GmbH	7.818	-
Ostala potraživanja	Uniqa Versicherungen AG	3.338	9.334
PASIVA			
Obaveze - dobavljači u inostranstvu	UNIQA Neživotno osiguranje ad Beograd	-	75.912
Obaveze - dobavljači u inostranstvu	UNIQA Software Servise GmbH	-	13.217
Obaveze - dobavljači u inostranstvu	UNIQA Capital Markets GmbH	8	-
Obaveze - dobavljači u inostranstvu	sTech doo Beograd	-	24.369
Izdavanja iz preventive	UNIQA Health Service	8.160	-
Izdavanja iz preventive (refundacije)	Uniqa Versicherungen AG	(8.018)	(7.565)
Obaveze - dobavljači u inostranstvu	Uniqa Versicherungen AG	1.155	-

Bilans uspjeha (u EUR)	Naziv povezanog lica	2013	2012
PRIHODI			
Prihodi od refundacija putnih tr.	Uniqa Versicherungen AG	671	5.023
RASHODI			
Konsultantske usluge	UNIQA Neživotno osiguranje ad Beograd	5.083	-
Konsultantske usluge	UNIQA Capital Markets GmbH	870	-
Održavanje servera i mreže	sTech doo Beograd	9.480	9.496
Troškovi marketinga	UNIQA Health Service	-	7.450

Licence IT	Raiffeisen Informatik Consulting GmbH	5.851	
Usluge štampe	Uniqa Versicherungen AG	-	47
Troškovi stručnog usavršavanja	Uniqa Versicherungen AG	1.170	-
Konsultantske usluge	Uniqa Versicherungen AG	9.645	-

Uniqa Versicherungen AG pruža kontinuiranu podršku uglavnom iz domena usluga poslovnog savjetovanja.

Sa UNIQA Capital Markets GmbH od 2013. godine, Društvo ima zaključen ugovor o konsultantskim uslugama – savjetovanje u domenu investiranja sredstava.

Društvo je u 2012. zaključilo Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Stech d.o.o. Beograd. Predmet ugovora je pružanje stručne kadrovske podrške za IT infrastrukturu. Za 2013. Aneksom Ugovora iz aprila 2013, ugovoreno je pružanje usluga održavanja servera i mreže.

UNIQA Software Servise GmbH j pruža usluge iz domena IT. Tokom 2013. nije bilo transakcija sa ovim društvom.

Sa Raiffeisen Informatik Consulting GmbH, koji je dobio pravo da prodaje i isporučuje Microsoft proizvode, matična kuća ima sklopljen generalni Ugovor, a prema specifikacijama iskorišćenih usluga i broja korisnika/računara, fakturiše ćerkama kompanijama. U 2013. Društvu je ispostavljena faktura u iznosu od EUR 13.669 koja se odnosi na prava korišćenja Microsoft licenci.

Tokom 2013. godine, u svrhu promocije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i blagovremenog otkrivanja potencijalnih rizika od oboljenja, Društvo je od UNIQA Health Service iznajmilo specijalizovani kamion (UNIQA Vital Truck) koje je koristilo za preglede potencijalnih osiguranik kao preventivnu mjeru.

Isplata avansnih sredstava u iznosu od EUR 250.000 u 2012. , i u iznosu od EUR 200.000, u 2013. godini. Pravni osnov isplate avansa je Protokol o obavezama, koji je 15.11. 2008. godine zaključen između Društva i UNIQA životnog osiguranja ad. Avansi su u punom iznosu vraćeni na račun Društva, obzirom da je nakon analize dobijenih rezultata poslovanja u oba društva, utvrđeno da nije potrebno vršiti prenos troškova na UNIQA životno osiguranje ad. U junu mjesecu 2013. godine, Društvo je sklopilo ugovor o kratkoročnoj pozajmici od UNIQA životnog osiguranja ad u iznosu od EUR 300.000. Pozajmica je vraćena na račun Društva u 4. jula 2013.

U 2013. godine nisu isplaćivane naknade Izvršnom direktoru niti članovima Odbora direktora društva. Društvo nije imalo poslovnih transakcija sa ključnim rukovodećim kadrom. Zaposleni, članovi upravnih i nadzornih tijela, direktori i ostali zaposleni ne koriste kredite odobrene od stane Društva, niti garancije u 2012. i 2013. godini, niti imaju vlasničke udjele u Društvu.

29. POTENCIJALNE OBAVEZE

29.1. Sudski sporovi

Na dan 31. decembra 2013. godine, protiv Društva sudske sporove po osnovu odštetnih zahteva vodi 76 osiguranika. Rezervisani iznos po osnovu 76 odštetnih zahteva je EUR 372.960 (2012: 44 odštetna zahteva rezervisana na iznos EUR 390.621). U svim slučajevima je formirana adekvatna rezervacija na dan 31. decembar 2013. godine i iskazana u okviru rezervisanih šteta.

Društvo je tužilac u sudskim sporovima protiv:

- **MDS Informatički Inženjering doo Beograd** – Društvo u ovom postupku, tužbenim zahtjevom potražuje iznos od EUR 44.560 na ime naknade štete prouzrokovane neovlašćenim korišćenjem sistema. Naime, Društvo MDS je bilo u obavezi da instalira i implementira IP telefonsku centralu sa pratećom opremom. Imajući u vidu da Društvo MDS nije ispunilo predmetnu obavezu, došlo je do neovlašćenog upada u naš sistem i tom prilikom obavljen je veliki broj telefonskih razgovora, uglavnom sa Kubom, pri čemu je pričinjena materijalna šteta u gore navedenom iznosu. Neovlašćeno korišćenje sistema je direktna posljedica propusta Društva MDS da u okviru implementacije i instalacije obezbijedi odnosno zaštiti sistem na način koji onemogućava neovlašćeno korišćenje sistema. Potraživanje od MDS u punom iznosu od 44.460 je ispravljeno.

30. USLOVI I TARIFE

30.1. Uslovi osiguranja po kojima je Društvo obavljalo poslove osiguranja u prethodnoj godini sa datumima donošenja:

- Opšti uslovi za osiguranje imovine, 18.06.2008
- Uslovi za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti, 18.06.2008
- Posebni uslovi za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa, 19.03.2010
- Uslovi za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti, 18.06.2008
- Uslovi za osiguranje od provalne krađe i razbojništva, 18.06.2008
- Uslovi za osiguranje stakla od loma, 18.06.2008
- Uslovi za osiguranje stvari domaćinstva, 18.06.2008
- Uslovi za osiguranje objekata u izgradnji, 18.06.2008
- Uslovi za osiguranje objekata u montaži, 07.07.2008
- Uslovi za osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti, 07.07.2008
- Uslovi za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja, 18.06.2008
- Uslovi za kombinovano osiguranje pokretne tehnike, 07.07.2008
- Uslovi za osiguranje imovine i prekida rada od svih rizika osim rizika navedenih u isključenjima, 28.12.2011
- Posebni uslovi za osiguranje objekata u izgradnji protiv svih rizika, 01.11.2013
- Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti, 10.08.2009
- Uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti, 10.08.2009
- Uslovi za osiguranje od odgovornosti poslodavaca, 10.08.2009
- Uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom, 10.08.2009
- Posebni uslovi za osiguranje od odgovornosti turističkih agencija, 31.03.2011
- Uslovi za osiguranje od odgovornosti za zagađenje životne sredine, 10.08.2009

- Posebni uslovi za kombinovano osiguranje stanova ili kuća i stvari u njima i članova domaćinstva od posledica nesrećnog slučaja, 29.01.2010
- Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Dopunski uslovi za kombinovano osiguranje lica (nezgoda po paketima), 07.07.2008
- Posebni uslovi za kombinovano kolektivno osiguranje radnika u preduzećima i drugim organizacijama od posljedica nesrećnog slučaja sa uključenim rizikom prirodne smrti, 07.07.2008
- Posebni uslovi za osiguranje članova domaćinstva od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Posebni uslovi za osiguranje članova sportskih organizacija od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Posebni uslovi za osiguranje djece os posljedica nesrećnog slučaja , 07.07.2008
- Posebni uslovi za osiguranje gostiju hotela, motela, kampova i sl. od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Posebni uslovi za osiguranje posjetilaca kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih priredbi od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Dopunski uslovi za obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Dopunski uslovi za osiguranje vozača, putnika i radnika od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Posebni uslovi za osiguranje turista i izletnika od posljedica nesrećnog slučaja, 07.07.2008
- Uslovi za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, 28.07.2011
- Uslovi za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika plovniha objekata od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, 29.06.2013
- Opšti uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko) 11.03.2013
- Posebni uslovi za osiguranje pomoći na putu, 11.03.2013
- Posebni uslovi za kombinovano osiguranje motornih vozila finansiranih od strane finansijskih institucija, 11.03.2013
- Uslovi za osiguranje radnih uređaja na vozilima i vozila u cjelini od loma 11.03.2013
- Uslovi za mini kasko osiguranje motornih vozila , 30.09.2013
- Uslovi za zdravstveno osiguranje lica za vrijeme boravka u inostranstvu sa uključenom asistencijom, 25.01.2012
- Opšti uslovi za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, 13.05.2013
- Posebni uslovi za DZO za bolničko liječenje u inostranstvu , 13.05.2013
- Posebni uslovi za DZO za vanbolničko i bolničko liječenje, 13.05.2013
- Posebni uslovi za DZO za vanbolničko liječenje , 13.05.2013
- Uslovi za osiguranje lica od težih bolesti i posljedica bolesti, 28.01.2011
- Uslovi za osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija, 20.04.2011
- Uslovi za kombinovano osiguranje korisnika avio usluga za vrijeme boravka u inostranstvu sa uključenom asistencijom, 07.08.2013
- Uslovi za osiguranje potraživanja osiguranika u vezi sa odobrenim kreditima fizičkim i pravnim licima, 13.05.2013
- Posebni uslovi za osiguranje finansijskih gubitaka od rizika nezaposlenosti i bolovanja, 06.08.2012
- Uslovi za osiguranje korisnika bankarskih i lizing usluga od posljedica nesrećnog slučaja, 06.08.2012
- Uslovi za kombinovano osiguranje platnih i članskih kartica ugovarača, ulagača na štednju i vlasnika tekućih računa, 29.04.2013
- Opšti uslovi za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama , 10.08.2009
- Opšti uslovi za osiguranje robe u kopnenom prevozu , 10.08.2009

- Uslovi za osiguranje od odgovornosti prevozioca prema odredbama konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), 10.08.2009
- Uslovi za osiguranje od odgovornosti prevozioca za prevoz robe u domaćem drumskom prevozu, 10.08.2009

30.2. Tarife osiguranja po kojima je Društvo obavljalo poslove osiguranja u prethodnoj godini sa datumima donošenja

- Tarifa premija I - za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti , 07.07.2008
- Tarifa premija I-a - za osiguranje imovine od opasnosti zemljotresa , 19.03.2010
- Tarifa premija II - za osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti u industriji i zanatstvu, 07.07.2008
- Tarifa premija III - za osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti , 07.07.2008
- Tarifa premija IV - za osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva , 18.06.2008
- Tarifa premija V - za osiguranje stakla od loma, 18.06.2008
- Tarifa premija VI - za osiguranje stvari domaćinstva, 07.07.2008
- Tarifa premija VII - za osiguranje objekata u izgradnji, 18.06.2008
- Tarifa premija VIII - za osiguranje objekata u montaži, 07.07.2008
- Tarifa premija IX - za osiguranje od opasnosti prekida rada usljed požara i nekih drugih opasnosti, 07.07.2008
- Tarifa premija XVII - za kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja, 18.06.2008
- Tarifa premija XIX - za kombinovano osiguranje pokretne tehnike , 07.07.2008
- Tarifa premija za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), 07.07.2008
- Tarifa premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, 28.07.2011
- Tarifa premija za obavezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima
- Tarifa premija za kombinovano osiguranje motornih vozila (auto kasko), 11.03.2013
- Tarifa premija za osiguranje radnih uređaja na vozilima i vozila u cjelini od loma, 11.03.2013
- Tarifa premija za mini kasko osiguranje motornih vozila , 30.9.2013
- Tarifa premija za zdravstveno osiguranje lica za vrijeme boravka u inostranstvu sa uključenom asistencijom , 01.04.2009
- Tarifa premija za zdravstveno osiguranje, 13.5.2013
- Tarifa premija za osiguranje lica od težih bolesti i posljedica bolesti , 28.01.2011
- Tarifa premija osiguranja lica za slučaj hirurških intervencija , 20.04.2011
- Tarifa premija za kombinovano osiguranje korisnika avio usluga za vrijeme boravka u inostranstvu sa uključenom asistencijom, 07.08.2013
- Tarifa premija za osiguranje potraživanja osiguranika u vezi sa odobrenim kreditima fizičkim i pravnim licima, 13.05.2013
- Tarifa premija za osiguranje finansijskih gubitaka od rizika nezaposlenosti i bolovanja, 06.08.2012
- Tarifa premija za osiguranje korisnika bankarskih i lizing usluga od posljedica nesrećnog slučaja, 13.05.2013
- Tarifa premija za kombinovano osiguranje platnih i članskih kartica ugovarača, ulagača na štednju i vlasnika tekućih računa, 29.04.2013
- Tarifa premija za osiguranje pošiljaka po generalnim polisama, 10.08.2009
- Tarifa za osiguranje odgovornosti prevozioca prema odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR), 10.08.2009

- Tarife premija za osiguranje robe u međunarodnom prevozu , 10.08.2009.

31. TEHNIČKE REZERVE, MARGINA SOLVENTNOSTI I GARANTNI KAPITAL

31.1. Struktura tehničkih rezervi je prikazana u sljedećoj tabeli :

U EUR	2013	2012
Prenosne premije	5.617.031	3.327.889
Rezervisane štete	2.428.190	1.433.855
Rezerve za izravnjanje rizika	-	23.911
Stanje na dan 31. decembar	8.045.221	4.785.655

31.2. Ulaganja sredstava tehničkih rezervi na dan 31. decembar 2013. godine je prikazano kao što slijedi:

U EUR	Iznos
NLB Montenegrobanka a.d.	325.000
Hypo Alpe Adria Banka ad	200.000
Societe General Bank ad	550.000
Erste Banka ad	500.000
Hipotekarna banka ad	250.000
Komercijalna banka ad Budva	140.000
Prva banka Crne Gore ad	100.000
obveznice	4.090.006
Stanje na dan 31. decembar	6.155.006

Deponovanje i ulaganje sredstava tehničkih rezervi u skladu su sa odgovarajućim aktom poslovne politike. Rizičnost i struktura deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi Društva u skladu je

sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o ograničenjima deponovanju i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i sredstava garantne rezerve društva za osiguranje („Sl.list CG“, br. 38/09 od 12.06.2009, 43/09 od 03.07.2009).

31.3. Margina solventnosti

Obračunata margina solventnosti Društva iznosi EUR 1.595.870 (prvi način: premijski metod), odnosno EUR 566.359 (drugi način: metod šteta). Saglasno članu 4, stav 3 i 4, Pravilnika o načinu obračuna margine solventnosti za tekuću godinu („Sl.list CG“, br. 14/13), kako je margina solventnosti za tekuću godinu manja od margine solventnosti prethodne godine, za marginu solventnosti se uzima proizvod margine solventnosti prethodne godine i količnika rezervi za štete u samoprdržaju na kraju tekuće godine i rezervi za štete u samoprdržaju na kraju prethodne godine, s tim da količnik ne smije biti veći od 1. Tako margina solventnosti na dan 31.12.2013. iznosi EUR 2.250.000.

31.4. Adekvatnost kapitala

Struktura izračunatog garantnog kapitala je sljedeća:

U EUR	2013	2012
OSNOVNI:		
Akcijski kapital	7.495.000	6.195.000
Akumulirani gubitak	(2.825.662)	(2.527.102)
Gubitak tekuće godine	(307.913)	(298.560)
Nematerijalna imovina	(155.348)	(201.077)
Ukupno osnovni kapital na dan 31.decembar	4.206.077	3.168.261
DOPUNSKI :	-	-
Stanje na dan 31. decembar (osnovni + dopunski)	4.206.077	3.168.261

Na osnovu člana 92 Zakona o osiguranju, kapital Društva iznosi EUR 4.206.077 i veći je od margine solventnosti (koja za period 31.12.2013. iznosi EUR 2.250.000), što je u skladu sa članom 98 Zakona o osiguranju.

Na osnovu člana 98a stav 1 Zakona o osiguranju, garantni kapital Društva iznosi EUR 4.206.077 i veći je od 1/3 margine solventnosti (EUR 750.000), što je u skladu sa članom 98a stav 2 Zakona. Garantni kapital veći je od akcijskog kapitala na osnovu člana 21 i člana 201a (EUR 3.000.000), što je u skladu sa članom 98a stav 3 Zakona.

Društvo raspolaže dovoljnom visinom kapitala da pokrije iskazani gubitak u poslovanju iz ranijih godina i iz tekućeg obračunskog perioda, jer ima kapital u visini od EUR 4.206.077, izračunat u skladu

sa članom 92 Zakona. Visina kapitala je dovoljna sa aspekta obezbjeđenja sigurnosti i stabilnosti poslovanja.

Ulaganja sredstava garantnog kapitala na dan 31. decembar 2013. godine

Prema članu 93 Zakona, Društvo je dužno da najmanje jednu trećinu sredstava kapitala utvrđenog prema članu 92 Zakona, deponuje i ulaže u vrste imovine iz člana 90 Zakona. Izračunata jedna trećina sredstava kapitala iznosi EUR 1.402.026 i plasirana je u oblike deponovanja i ulaganja u skladu sa članom 90 Zakona kako slijedi:

U EUR	Iznos
Depoziti u bankama	500.000
Državne obveznice	900.332
Računi u bankama (3%)	1.694
<hr/>	
Stanje na dan 31. decembar	1.402.026

Preostali iznos sredstava kapitala (EUR 2.804.052) je plasiran u oblike deponovanja i ulaganja utvrđene Zakonom:

U EUR	Iznos
Depoziti (ostatak)	-
Državne obveznice (ostatak)	12.199
Računi u bankama (3%)	-
Računi u bankama (ostatak)	54.774
Osnovna sredstva	182.974
Odložena poreska sredstva	119.698
Druga kratkoročna potraživanja	540.831
Potraživanja po osnovu premije	1.893.576
<hr/>	
Stanje na dan 31. decembar	2.804.052

Rizičnost i struktura deponovanja i ulaganja sredstava kapitala Društva su u skladu sa Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o ograničenjima deponovanju i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i

sredstava garantne rezerve društva za osiguranje („Sl.list CG“, br. 38/09 od 12.06.2009, 43/09 od 03.07.2009).

Društvo raspolaže dovoljnom visinom kapitala (EUR 4.206.077) da pokrije iskazani gubitak u poslovanju iz ranijih godina i iz tekućeg obračunskog perioda.

32. PODACI O ŠTETAMA

U narednim tabelama prikazani su podaci o štetama, i to: broj i iznos riješenih šteta po vrstama osiguranja utvrđenim pravilnikom kojim se uređuje raspored vrsta rizika po vrstama osiguranja, broj i iznos prijavljenih šteta u obračunskom periodu, broj i iznos prijavljenih šteta u obračunskom periodu, broj i iznos rezervisanih šteta na dan 31.12.2013. i na dan 31.12. 2012. godine:

Riješene štete	2013		2012	
	Iznos u EUR	Broj	Iznos u EUR	Broj
Nezgodna	176.270	455	80.400	427
Zdravstveno	21.730	298	33.749	122
Kasko	384.973	368	320.558	333
Požar	15.414	41	219.451	45
Ostala imovina	175.207	144	127.737	181
Auto-odgovornost	2.039.966	1.418	1.266.740	1.244
Opšta odgovornost	-	10	-	1
Putno osiguranje	96.292	126	-	-
Ukupno	2.909.851	2.860	2.048.635	2.353

Prijavljene štete	2013		2012	
	Iznos u EUR	Broj	Iznos u EUR	Broj
Nezgoda	208.874	501	105.245	482
Zdravstveno	22.574	317	46.901	133
Kasko	492.158	470	362.246	386
Požar	66.109	59	221.651	47
Ostala imovina	221.285	223	143.185	211
Auto-odgovornost	2.835.768	1.808	1.775.312	1.370
Opšta odgovornost	1.110	13	-	1
Putno osiguranje	112.420	148	-	-
Ukupno	3.960.298	3.539	2.654.539	2.630

Rezervisane štete	2013		2012	
	Iznos u EUR	Broj	Iznos u EUR	Broj
Nezgoda	32.603	42	24.844	55
Zdravstveno	845	8	13.152	11
Kasko	107.186	102	41.688	53
Požar	50.695	18	2.200	2
Ostala imovina	46.078	79	15.448	30
Auto-odgovornost	795.802	393	508.572	126
Opšta odgovornost	1.110	3	-	-
Putno osiguranje	16.128	33	-	-
Ukupno	1.050.447	678	605.904	277

Napomena: Broj prijavljenih šteta je za jednu štetu veći nego zbir riješenih i rezervisanih jer se šteta AO-492/12 greškom našla u rezervisanim štetama na 31.12.2012., a ona je bila odbijena u 2012.

33. LIKVIDNOST DRUŠTVA

Pokazatelj likvidnosti Društva se utvrđuje na osnovu odnosa vrijednosti likvidnih sredstava i obaveza Društva u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje („Sl. List Crne Gore“, br. 70/08 od 19.11.2008., 87/09 od 30.12.2009., 21/10 od 23.04.2010.). Na dan 31.12.2013. godine, koeficijent likvidnosti je iznosio 50,16 što pokazuje visok stepen likvidnosti Društva.

U EUR

na dan 31.12.2013

Ukupno likvidna sredstva

8.303.063

Hartije od vrijednosti

Uniqa neživotno osiguranje a.d. Podgorica
Finansijski izvještaj za 2013.godinu

	5.222.273
Novčana sredstva	56.269
Potraživanja koja dospijevaju u narednih četrnaest dana od dana utvrđivanja likvidnosti društva za osiguranje	2.565.000
Neiskorišćeni dio odobrenih okvirnih bankarskih kredita za osiguravajuće društvo	-
Realno očekivani priliv u narednih četrnaest dana	459.521
Ukupno dospjele obaveze i obaveze iz poslovanja društva, koje dospijevaju u roku od četrnaest dana od dana utvrđivanja koeficijenata likvidnosti društva	165.531
Obaveze po osnovu šteta	-
Obaveze po osnovu premija i specifičnih obaveza	6.618
Finansijske obaveze	-
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	-
Obaveze po osnovu poreza i doprinosa	33.812
Obaveze po osnovu zakupa	15.294
Druge obaveze iz poslovanja društva	109.807
Koeficijent likvidnosti	50,2

34. OSTALI PODACI

34.1. Pregled broja polisa

U periodu 01.01. – 31.12.2013. godine ugovoreno je ukupno 65.751 polisa neživotnih osiguranja, po vrstama osiguranja :

Broj ugovorenih polisa po vrstama osiguranja za period 01.01. - 31.12.2013	
Nezgoda	1.625
Zdravstveno	3.055
Kasko	1.130
Transport	9
Požar	1.556
Ostala imovina	1.935
Auto-odgovornost	48.950
Plovni objekti-odgovornost	266
Opšta odgovornost	789
Finansijski gubici	8
Putno osiguranje	6.426
Ostala neživotna osiguranja	2
Ukupno	65.751

14. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSIRANJA

Prema procjeni rukovodstva, nije bilo događaja nakon datuma bilansa stanja koji mogu uticati na finansijski položaj društva na dan 31. januar 2013. godine.

15. MIŠLJENJE OVLAŠČENOG AKTUARA

Ovlašćeni aktuar je izvršio pregled finansijskih izvještaja za 2013. godinu. U Mišljenju ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Društva od 07.04.2014. godine, ovlašćeni aktuar je izrazio mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2013.godinu iz razloga što su troškovi sprovođenja osiguranja na nivou cijelog portfelja veći od mjerodavnog režijskog dodatka.

U Podgorici, 31.03.2014.

UNIQA neživotno osiguranje a.d.
Izvršni direktor
Nela Belević



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Nela Belević'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'UNIQA' in the center, 'NEŽIVOTNO OSIGURANJE' around the inner edge, and 'PODGORICA' around the outer edge. There is also a small number '1' at the bottom of the stamp.